کورسی

لەیەک تێکستی واڵادا:

شیعر، چیرۆک، پەخشان، شانۆنامە!

2005

وتەیەکی پێویست

خوێنەری هێژا:

بەرلـەوەی ئـەم تێکـستە والآیـە بخوێنیتـەوە، بـە پێویـستم زانـی لـەوە ئاگـادارت بکەمـەوە، کـە لـەم بەرهەمـە تازەیەمـدا. ویـستومە لـە یـەك کاتـدا شـیعر و چـیرۆك و پەخـشان و شـانۆنامە، هەریەکـەو، بـە خاسـیەتە دیارەکـانی خۆیانـەوە، لەگـەڵ یـەکتردا کۆبکەمەوەو یەك تەوەریش یـان یـەك بیرۆکـەیش، لـە سـەرەتاوە تاکۆتـایی، هـەموویان، وەك پەت و دەنکەکانی ملوانکەیەك پێکەوە ببەستێتەوە. واتە ئەم بەرهەمە، یەك ژانر یان یەك هونەر لە خۆ ناگرێ. لە هەندێ شوێندا شیعر ئەبینی و لـە هەنـدێ جومگـەی تردا پەخشان و لەبەشێکی تردا چیرۆك و لەهەنـدێ ئاسـتی تـردا شـانۆنامە و تەنانـەت ڕیپۆرتاژی ڕۆژنامەوانی و دیالۆگی ئاسایی و قسەی ڕووتیشی تێئەکەوێ، بەڵام دیارە بـە گـشتی فـەزای زاڵ و وێنـەی زاڵ زمـانی مـەجازی شـیعر و سـەبك و خـەیاڵی شـیعرییە. سەرئەنجامیش بەیەکگرتنەوەو یان بە کۆبوونەوەی هەموویان جۆرێ لە ڕۆمان دروست ئەبێ!. گێڕانەوەو سەردی شیعری شێوازی دیاری ئەم دەقەیە. ئەوەندەی من بزانم، بەم فراوانییەو، بەم شێوە درامییەو بە کۆبوونەوەی تایبەتمەندیەکانی هـەر هونـەرێك لـەو هونەرانەو بزوتنەوەیان لەسەر تەوەرێك و لە یەك تێکستی ئەدەبیدا، پێشتر لە ئەدەبی ئێمـەدا نـەبووەو نەنووسـراوە، بـۆ ئـەدەبی دەوروبـەرو جیهـانیش دڵنیـا نـیم و نـازانم، ئەوەیان بۆ ڕخنەگران بەجێئەهێڵم. هەروەها بیرۆکەی سەرەکی تێکستەکەیش تازەیـەو ئەوەندەی بۆ خۆم ئاگاداربم لەمەوبەر لە دەرگای نەدراوە! بەڵام لـە هـەمان کاتـدا، ئـەم کارەیشم درێژەدانە یان هەوڵێکی پترە بۆ گەشەپێکردن و بەرەو ژوور هەڵکشانی هەمان ئەو ئەزموونـەی کـە لـە دەمێکـەوە لـە گەڵیـدا هـاتووم، واتـە کارکردن و هەڵکەنـدن لـە یـادەوەری و زاکـیرەی کـوردو مێژووەکەیـدا. جـا لـە ڕێگـەی خوێندنـەوەی جوگرافیـای

هەموو نەخشەکەوە بێت یان لەڕێی زاکیرەی شارێکەوە، وەکو لەم دەقەدا دەرئەکەوێ و شان بەشانش تێکەڵ بە بیرەوەری و زاکیرەی تایبەتی خودی خۆیشم ئەبێ. لەلایەکی تریشەوە (21) وشەی تازەیش کەوتوونەتە ناو لاپەڕەکانی ئەم بەرهەمەوە، کە پێشتر تەنها لە دووتوێیی قامووسەکانماندا بوون، لە فەرهەنگەکانی مامۆستایان "هەژار و زەبیحی و شێخی خاڵ و گیو موکریانی"دا بینراون و بەس. نەچوونەتە ناو دەقە ئەدەبیەکانەوە، بۆ خۆیشتان ئەزانن لە "دەربەندی پەپوولە"وەو لە سەرجەمی بەرهەمە درێژەکاندا و تا ئیستە لەم وشە بژێریانەدا کارمکردووە.

بەڕێزینە!

زاکیرەی ناو ئەم بەرهەمە، سەردی شیعری و هونەری ناو ئەم تێکستە، تەوەرەکەی شاری سلێمانییە، بە واتایەکی تر، چەند جومگەیەکی پێکهاتەی مێژوویی ئەم شارەیە، یان یادەوەری و ئاوێنەکانی ژیانی خۆمن. ئاشکرایە شوێن و ناو لە تەواوی بەرهەمەکانی مندا ڕووبەرێکی فراوانیان داگیرکردووە. ئەوەی ڕاستیبێ، من بەبێ سێ کوچکەی سورشت و ناوو شوێن ناتوانم بنووسم. بۆیە ئەشێ هەندێك لەو ناوانە، تەنانەت لای نەوەی نوێی شارەکەم و دەرەوەی سنووری کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگی ئەم مەڵبەندە، نەناسراو بن، یان لای ئەوانەی تەمەنیان زۆر لە خوار منەوەیەو لە یادەوەری ئەواندا نەبن. بۆیە بە پێویستم زانی جگە لە ناوە زۆر ناسراوەکان، ئەوانیدی، پەراوێزی ڕوونکردنەوەیان بۆ دابنێین!.

شێرکۆ بێکەس
سلێمانی: 2005/6/25

منی نووسەری ئەم دەقە، دێرزەمانە،
لەم شارەدا، چون "با"یەکی شێت و وێتی
پێخاوسی شەروالٚ دڕاوی سەرگەردان،
دێم و دەچم و، جارێك ئەبم بە شیعرێکی

مەست و سەرخۆشی مەیخانەو، جارێکی دی،
بە چیرۆکێکی کۆماوەی ناو خەڵوەتێکی سۆفیانەو،
یان بە گوناهی بێداڵدەو، یان بە پەخشانی
بێ ماڵی ئەو دەشتانەو، یان بە شانۆی
گەڵاڕێزان. تەنیاییشم قەلەباچکەیەکە لاواز،
مل ڕووتاوە، هەموو ڕۆژێ، لە چایخانەیەکی
بچووکی هلمدودا[1]، لەسەر کورسییەکی ماندوو،
لەسەر کورسییەکی تاکی، گۆشەگیری، بە ساڵاچوو،
هەڵئەنیشێ و دائەنیشێ و دەستی
مەراق ئەخاتە ژێر چەنەی یادو یەك لەدوای
یەك، وەکوو سیگار، تەم ئەکێشێ و،
کورسی ئەکەوێتە قسەو، دووکەڵیشم بەزمانی
خۆڵەمێشی، لەسەر دەرگا بێ یان دیوار،
لەسەر عەردبێ، یاخود لەسەر جەستەی ڕێبوار.
هەرچی ئەو بیڵێ ئەینووسێ!.

★

کورسییەکی کورتەباڵای بەتەمەنە و
ئێسك سووك و تەوێڵ پان و
دەست باریك و ناوشان تەنگەو
بەڵام هێشتا وریاو قنجەو
قاچێکی کەمێ ئەشەلێ و

---

[1] هلمدو: شێ و تەڕایی زۆر

بەڕەنگ و ڕوو زەردەڵەیەو
قژ ڕووتاوەو، وەلێ تەندروستی تەختەو
جومگەکانی گەلێ باشە!
کورسییەکی شپرزەیەو خەیاڵاوی.
هێندەی تەپڵەکی جگەرەی پڕ لە سووتوو
بێتاقەتەو
کاتێ سەرنجی لێئەدەیت
ئەڵێی هەورێکی بچکۆلەی
دلگوشراوی سەر سەیوانەو
تەمێك کەوتۆتە سەردیدەی.
کە گوێشت نا بەسنگیەوە
وا هەستئەکەی
دەنگی ڕۆحی وەکوو جەستەی
هەڵئەقرچێ و بەردەوامیش
وەکوو بڵێی لە جۆلانەی ئاگردایە.
ئا ئەم کورسییە شپرزەیە
ساڵەهایە نیشتمانی
ئەم چایخانە بچووکەیەو
خەیاڵیشی وەکوو دووکەڵ و خۆڵەمێش
لەناو گیزەی بێ ئارامی سەماوەرو
لەهەڵمێکی ڕەنج بە باچوو،
یان لە ڕەشایی تەمەنی

وەجاخدایە!
ئەم کورسییە
بە ڕەچەڵەك
کوڕی کوڕی
دارگوێزێکی نەقشبەندیی بەناوبانگی هەورامانە.
باپیرە گەورەی وەختی خۆی
پەیکەرتاشی سەر تەختە بوو
هێندەی باران دەست ڕەنگین و
هێندەی کەوێڵی ڕوو لە (با)یش
بە ئامۆش[2] بوو
ئەگێڕنەوە:
ئەم باپیرە پەیکەرتاشە
بۆ زەماوەندی سەرداری ئەردەڵان و
خاتوو ماه شەرەفی ژنی
لە پارچەکانی جەستەی خۆی
هەر بە دیاری
تەختەی یاریی، شەترەنجێکی لەش قاوەیی و
دار سیگارێکی درێژی بۆ سەردارو
لەگەڵیشیا
چەند شانەیەکی نایاب و
کلوێچکێك و

[2] ئامۆش: ئارام. هێور.

باوەشێنێکی نازدارو
جووتێ قاپقاپی جوانیشی
بۆ ماھ شەرەف، بۆ "مانگ"ە کەی
میر ناردبوو.
ئەگێڕنەوە
وەختێ ئەم دارگوێزە ئەمرێ و
یەکەم دنیای خۆی جێدێڵێ
دار نامێنێ و گوڵ نامێنێ و تا قامیشی مۆسیقارو
یان دارکونکەرەی "نەحات" و
پەلکەڕەنگینەی شێوەکار، هیچ نامێنێ
لە کۆتەڵیا، هەموو هەموو، وەك هەورامان
بەکوڵ نەگرین!.
ئەگێڕنەوە
کە ئەچێتە ئەوەو دنیایش
لەسەر چۆمێ و لە نێوانی دوو ئاوایی و
بۆ ئەو خەڵکە
ئەبێ بە مورەغەی پشتی
گەورە پردێ!.
بەڵام ئیتر
گەمەی زەمان ئاوەھایە
وا ئەمێستا نەوەکەیشی
لەم چایخانە بچووکەدا

کەس نایناسێو

بزمارە ژان لەناو سەریا پل ئەدات و

چون وەڕەسبوونی تەمەنیش

پێڵوەکانی لە باپێچی وەنەوزدایە.

کورسییەکی بێ ئارامە

هەندێ جار جێگە ئەگۆڕێ

لەم سووچەوە بۆ ئەو سووچ و

لەمبەرەوە بۆ ئەوبەرو

بەڵام هەرگیز

نە ئەچێتە سەر شەقام و

نە ئەڕواتە ناو بازاڕو

تەنها لەشوێنی خۆیەوە

ئەڕوانێتە دەوروبەرو، لەبەر ژیان و مانەوەیش

باوەشیشی بۆ هەموو کەسێ والایە!

لەسێبەردا پێستی تەڵخ و کزۆڵەیەو

چاوی کزتر. لە هەتاودا پێستی گەش و هەر بە وێنەی

پیاڵەیەکی پشتێن زەڕلی پێئەکەنێ و هەروەختێکیش

شیعری لەسەر دابنیشێ ئاسوودەیە. لە کرێوەو

بەفرانباردا، دەستەکانی بێدەسکێش و، قاچەکانی

بێ گۆرەوێو، هەر بە تەنها دۆشەکڵەیەك لە

نووکە دەرزی ناو سەرما ئەیپارێزێ و نە سکاڵاو

نە داخوازیو نە توورەبوون و بۆڵەبۆڵ هیچی نییە!
تەنها شتێك كە ئەم لە دڵیا گرێیە
لەم شوێنەدا، ژن ناناسێ و
ڕۆژێ نایەنە باوەشیو
هاوڕێی لەناو ڕەگەزە نەرم و نۆڵەكەی
تردا نییە!.
بەشەو هەر خۆی و چەند تاكێ لەو كورسیانەی دەوروبەرو،
قەنەفەیەكی عوسمانی فێست لەسەرو، ئەسكەملێكی ڕاكردووی،
خۆ گۆڕیوی خەڵكی سنە ئەمێننەوە. لەناو یەكدا
حیكایەتی ژیانیان و ڕابوردوویان، لە ڕەگەوە، لە بنج و بێخی
دایكەوە یان باوكەوە، لەگەلاّكانی دڵداری و لە هەزنەكانی[3]
خەزان و، لە بڕینەوەی جەستەیان، بۆ یەكتری ئەگێڕنەوە.
هەموو شەوێ یەك لە دوای یەك ئەو ڕۆژنامە و گۆڤارانەی
كە لەسەریان بەجێماون ئەیخوێننەوە.
ئەم كورسیە نەجیب زادەیە
لەو وەختەوە لە شاردایە
هەزاران كەسی ناسیوە.
چەند گۆڵمەزو چەند ئاشووب و چەند دوكان و
چەند مالاّن و چەند گەردەلوولی زەمان و
گێرمەوكێشەی ڕەنگ و دەنگ و
هەڵگرتن و داگرتن و چەند ئاشێوو[4]

---

[3] هەزن: ئازار

دەرکردن و فڕێدانی دنیای دیوە!
لە شەوێکی سپی و کپی زستاندا بوو
کورسی غەمگین گێڕایەوە:
من ڕۆژگاری بنەتۆوی و زۆر ساوایی خۆم بیرنییە!.
بۆ نەژادی هەرە دووریش ڕەنگە باهۆزێ سەر
خێڵ و یان شەپۆلی گەورەی چەمێ نەنکە هەرە
دوورەکەم و یان لە ئەسلا هەر گڵمتکی پەنابەردێ
یەکەم کەسی مێژووەکەم بێ!.
بەڵام کاتی نەونەمامیم
دوو یادگار وەك دوو هۆرم[5]
لە هەناوی ئاوێنەکانی خەیاڵما ماونەتەوەو
لەیاد ناچن.
زۆر باریك بووم، لاواز لاواز
لە هەفتەیەکدا دووسێ جار
"با"یەکی خوێڕی ناوکەندێ قژپوشاوی
دەنگ زیقەڵە، (با)یەکی حیز
کە لەبەر دووکەڵی جگەرەی دارکەنێکا هەڵئەهات
نەی ئەوێرا نزیکی ئەو سەر دەربێنێ
کەچی بە من وا فێر بووبوو
هەموو جارێ، لە ملەوە ئەیگرتم و

---

[4] ئاشێو: دەردو بەڵاو بەسەرهاتی ناخۆش.
[5] هۆرم: خەون لەناو خەوندا.

بە جۆرێ ئەیچەماندمەوە
تا سەرم بەر عەرد نەکەوێ
دەست هەڵنەگرێ!
من دڵڕەقی ئەو (با) خوێڕیو ترسنۆکەم
قەت بیرناچێ.
بەڵام پەپوولەیەك هەبوو
ڕەنگی ڕەشێکی قەترانیی
باڵی کوتراو بە وردە خاڵی زۆر سپی
ناسك.. ناسك
هەموو جارێ بەیانیان زوو
هەر دوای گەیشتنی شەونم ئەویش ئەهات
بەبێ چرکە، گۆپکەم هەستی پێنەئەکرد
لەسەر شانم ئەنیشتەوە
ـ بەیانیت باش!
ـ بەیانیت باش!
ـ هەواڵی ڕەز؟ هەواڵی باخ؟!
ـ هەواڵی ئاو؟! هەواڵی دارو دارستان؟!
لێم ئەپرسیی.
ئەویش هەموو جارێ ئەیوت:
ـ مادام ڕەشەبا نووستوەو تەور ونە
دنیا باشە!
جارێك نەبێ

وەختێ کە هات

شڵەژابوو، لە تاواندا، باڵی گیربوو لە ڕیشاڵم

یەکەمجار بوو گوێم لە نووزەی پەپوولەبێ!.

یەکەمجار بوو من پەپوولەیەك ببینم هێور نەبێ!.

وتم: چییە؟!

وتی: لە ئاواق[6] و لە ناو لم و خۆڵ و لە وڵاتی عوجاجەوە

لەو خوارەوە، حوشتر خۆرە، عاگول بەسەر

بە هەزاران ڕەشەباوە، گەیشتوون و،

هەرچییەك باڵایکردبێ

لە شێوەی ملوانکەیەکدا

یەك "بسم الله" ی ئەکەنە مل

ئینجا ئیتر ئەیبڕنەوە!

بەداخەوە ئەوە دواجار بوو پەپوولە

ببینمەوەو نەشمزانی چی بەسەرهات؟!

لە منداڵیما من خۆشیم

نە لە ئاوو، نە لە هەواو

نە لە هەتاویش نەبینی، ئەتوت پەلکێکی هامووتام[7]

بۆ خۆیشم لەوە تێناگەم چۆن گەورەبووم!

کە وەختێکیش هەرزەکاریم بریق وباق

سەوزیکردوو

---

[6] ئاواق: چۆڵی و بیابان.

[7] هامووتا: بێ سەروشوێن.

لەبەر پەنجەرەی گەڵاوە قژ بە ئاونگ
کەوتمە چاوبڕکێ لەگەڵ کچ
کچە دارسێوی دراوسێی مەمك قوتی
لەش سپی و سۆڵ.
کچە گێلاسی سوخمە ئاڵ،
گوێ بە گوارەی کەسك شۆڕی
هەتا سەر ڕنووی شان و مل.
یان کچە قۆخی عەیاری، تۆزێك بەحاڵ
موو لەژێر چەناگە هاتوو
یان کچە قەیسی، شان سووتاو
لەبەر هەتاو..
ئەوسا ئیتر بووم بە گەڕەکی مانگەشەو
بۆ دڵداران
بووم بە کۆڵانی دەرنەچووی ماچی وێڵ و
بووم بە سێبەری سەرخۆشی لارە لارەی
دوای ڕامووسان و ڕاکشان!
لەو دەمەدا ناوقەدم ناوقەدی هێزو
گوڕەی ئارەزووم لە لقما گڤەی تەڕ تەڕ
وەکوو بارژن بکەن گەڵام بە هەزار دەم.
یان ئاوێنەبم بۆ قاقای ڕووبارو چەم
دارە مێینەم ئەبردە ناو تەلان و
لە تێئاڵانی شەوگاردا

پەنجەی دەست و پەنجەی قاچ و
چاوەکانمان، دائەگیرسان
ئەبوون بە شەم!.
چەندە قومری. چەند کوکوختی. گمەگمیان بۆ یادگار
بە دڵمەوە هەڵئەواسی.
چەند هەسارە. بەپیتەکانی جریوە
شیعریان لەسەر چڵ و گەڵای من ئەنووسی.
لە سەیراندا، باسکەکانم، بۆ دیلانێی کچانی شار
ئارام ئارام ڕائەگرت و هەتا گوژمیان
گەرمتر و زیاتر بوایە.
هەتا جوانیی
بۆ بەرەو ژوور هەڵبفڕیایە
من خێراتر ڕامئەژەنین.
بیرم نەبوو! باوکم گێڕایەوە وتی:
تۆ هێشتاکە لە قوماتەی گەڵادا بووی
کە دایکت سێڵاوێ بردی
دایەنێکی دار هەنجیرمان بۆ هێنایت و
شیری دایتێ هەتا نەمری!.
باوکم ئەیوت:
لەو دار هەنجیرە دوو برای شیریت هەیە
بەداخەوە لە (جاسەنە) یەکێکیان فڕۆکە کوشتی و
ئەویتریان ڕوویکردە "هانە گەرمەڵە"

لەدواییدا کچە دارگوێزێکی هانی

من ئەگەر لەسەر زەین بم

"ئەحمەد موختار"

ئەبێتە کوڕی نۆبەرەی ئەو خانمە!

باوکم گێڕایەوە وتی:

دوای مەرگی خاتوون عەنبەر بوو

لە هەڕەتی چڵ و لق و گەڵادا بووم

هاوینێ بوو، جارێك مەولەوی ڕێی کەوتە

بن سێبەرم

غەمگین.. غەمگین

هەر کە لەسەر بەردی بەر دەرگاکەم دانیشت

وەختێ دەستیکرد بە نووسین

دوو دڵۆپ کەوتنە سەر کاغەز

بە دوای ئەودا

ئیتر هەرچی چاوی پەلك و گوێزم هەیە

دارڕژان و کەوتنە گرین!

باوکم لە زمانی باپیرمەوە ئەیوت:

ڕەنگە درەختی وا هەبێت، لای خوای دارتاش

بۆ نموونە بەشی بیست شتی تیا ببێت، بەڵام تەنها

یەکەم بەشیان، کرا بەچی، هەر ئەوەیان ڕۆحی

مانەوەی تیا ئەبێ‌و، ئەوانیدی، پاشماوەکان،

بکرێن بە هەر شتێکی تر، هەر جەمادن!.

هەموو جارێ باوکم ئەیوت:

ئێمەی درەخت و دارستان

یەکەم خواوەندمان سروشتەو

دووەم خواوەندیشمان دارتاش!

یەکەم خواوەند گەورەمان ئەکا بۆ دووەم

دووەمیشیان لە دارەوە ڕۆحێکی تر

ئەکا بە بەر تەختەمانداو

تەختەیش ئەبێ بە هەزار شت!

وەختێ باوکم ئەم قسانەی بۆ ئەکردم

بۆ خۆی بوو بوو بە کۆڵەکەی ناو مزگەوتێ!.

ئەوەیش دووەم ژنی باوکمە باوەژنمە

بووە بە کۆتەی قەساب و

ئەوەیش پوورمە بووە بە تەختەی نووسین و

لە ژووری پۆلی یەکەمی قوتابخانەی سەرەتایی تەوێڵەدا

هەڵواسراوە. ئەوەیش ماممە بووە بە ڕەفەی دوکانێ و

هەر گوێزەکانی لەشی خۆی لەسەر پشتی دانراوە.

ئەوەیش خاڵمە لە ماڵێکدا بووە بە پەنجەرەی ژووری

ڕوو لە هەتاو. ئەوەیش خوشکە بچکۆلەکەم، ئاوڵە

کوشتی و ئێستا بووە بە تیرۆکێکی نازدارو ئەوەیش

پیاوەکەی دراوسێی دەستەڕاستمان چوارەم ژنی وەختێ

هانی عومری خۆی ئەدا لە هەشتاو ئێستە بووە بە دارەڕای

سەر ئاودەست و ئەوەیش دراوسێی دەستە چەپ

ڕەزەوان بوو ئێستە بووە بە تەختەی پەرژینی
باخ و هاوڕێکانی باوکیشم: یەکێکیان بووە بە
سنووق بۆ جل و بەرگ و ملوانکەو متوموررووی شۆڕە
ژنێ. ئەویتریان هەتا بڵێی هەڵەوەڕو چەنەباز بوو ئێستە
بووە بە ستوونی بەردەمی ئاش. کۆنە ناسیاوێکمان هەبوو ئێجگار درێژ،
زۆر خێرخواز بوو،
ئەو ڕۆژە دیم لە نێوانی
دوو کۆڵانی هەڵەبجەدا کردبوویان بە دار چرا.
هەر لە نەوەی دارگوێزەکان
دوو ئامۆزای مەست و سەرخۆشیشمان هەبوو
وا ئێستە بوون بە دوو لاشیپانی دەرگای
مەیخانەیەك لەناو شاردا.
هەر لەڕەچەڵەکی ئێمە عاشقێکی شێتمان هەبوو
هەمیشە هەر پیاسەی ئەکرد، بێ ئۆقرەبوو. وەك کلك
هەڵسەنگێنە وابوو. ئەو ڕۆژە دیم بووبوو، بە تەختە جۆلانەی،
دوو دڵداری شێت و شەیدا لە باخێکدا!
ئەبی بەچی؟! چارەنووسە. ئەتکەن بەچی؟ چارەنووسە.
لەبیرمدێ نەورەسێکی
پانتۆڵ لەبەری قژ زەردی ڕۆژنامەنووسی هەڤاڤی[8]
جارێك ڕێیکەوتە لای ئێمە
ئەیویست ڕێپۆرتاجێکی جوان

---

[8] هەڤاڤ: کەسێ کە ماڵی لەسەر کەناری دەریا یان چۆم و ڕووبارێ.

لەبارەی هەردوو ژیانی درەختەوە
بنێرێ بۆ ڕۆژنامەکەی
کە ناوی "چاوی زەریا" بوو.
هەر درەختێکی ئەبینی لێی ئەپرسی:
لەدوای ئەم ژیانەی ئێرەت لە لای دارتاشی خوداوەند
تۆ حەزئەکەی ببی بەچی؟!
یەکێ ئەیوت: من حەز ئەکەم
ببم بە پێشانگای کتێب!
یەکێکیتر: بە بۆفیەی ژووری کچێ.
یەکێکیتر: بە دۆلابی قاپ و قاچاغ.
یەکێکیتر: بە چوارچێوەی تابلۆکانی وێنەکێشێ.
یەکێکیتر: بە مێزی ناو سەماگەیەك.
یەکێکیتر: بە سیستەمی ژن و مێردێ.
یەکێکیتر وتی حەز ئەکەم من ببم بە بەلەمێ
لە تەنیشتیەوە دار گوێزێ کە تا ئەو کاتە خەریکی
تیمارکردنی برینی دوو پەنجەی دەستی ڕاستی بوو،
لە پڕێکدا هەڵیدایە:
لەبەر ئەوەی لەگەڵ ئەمدا زۆر هاوڕێین
من حەز ئەکەم ببمە سەوڵ لەناو بەلەمەکەی ئەودا.
درەختێکی هەشتینەك[9] لق
وتی حەز ئەکەم من ببم بە پەیژەیەکی هەشت پلە

[9] هەشتینەك: هەر شتێ لە هەشت بەشی وەك یەك پێکهاتبێ.

دارێکی لووس وتی من بە داری هەللاج
هەشت نۆ داری خوشك و برا وتیان ئێمە خۆزگەمانە
هەر هەمووومان ببینن بە تەختەی سەر شانۆ
دارێکی خڕپلە وتی
هیوامە بمکەن بە پنە.
دەرختێکی جیقن وتی
حەز ئەکەم ببمە باڵشمە[10]
سەیر ئەوەبوو، لە دواییدا، پاش چەند ساڵێ
ئەوەی ئاواتی خواستبوو ببێ بە پێشانگای کتێب
بوو بە دۆلابی حاجەت و ئەوەی ئەیویست ببێ بە
سیسەمی ژن و مێردێ، بەختی نەبوو، بوو بە تەختەی
تاتە شۆرو، ئەوەی خەونی بە بەلەمیشەوە
ئەبینی. بوو بە دارە مەیتی مزگەوت. ئەوەی ئاواتی
ئەوەیش بوو ببێ بە سەوڵ کردیان بە داری سێدارە!
لەو ڕیزەدا من دواکەس بووم
کە نەورەسی ڕۆژنامەنووسی بیانی گەیشتە لام
وەختێ بینی من ڕوومخۆشەو
بەدەمیەوە پێئەکەنم و
هەندێ فەریکە گوێزی خۆم بۆ هێناوەو
گەلێ شیعری ڕۆمانسیانەیشم لەبەرە
ئیتر سەرکەوتە سەرەوەو

---

[10] باڵشمە: چوارچێوەی دەرگاو پەنجەرە.

لەنێوان دوو لقما هەڵنیشت.
دەیان پرسیاری لێکردم
هەتا ئێستەیش پرسیارەکانم بیرماوە
یەکەم پرسیار: ئەی تۆ ئاواتە خوازی چیت، ببی بەچی؟!
و: بە مێزی ژووری شاعیرێ!.
پ: ئایا خۆشەویستت هەیە؟!
و: تەماشاکە ئا ئەو کچە دار هەنارەی ئەوبەرەوە.
بەڵام تەیمانی توترکی باوك و دایك و براکەیان
ڕێی لێگرتووین، شەوێك فرسەتێ دروستبوو
خەریکبوو دەستم بیگاتێ و لەپڕێکدا پەیکوڵی
باوکی پەیدابوو. چەقیە بن پێم!.
پ: باشە ئەی ئەو؟! ئەو حەز ئەکا ببێ بەچی؟!
و: وا حەزئەکا، ئەگەر من ببم بە مێزێ بۆ شاعیرێ،
ئەویش ببێ بە کورسیەکەم!
پ: لە کام شوێندا؟! لە کام گوندا؟! لە کام شاردا؟!
و: ڕاستت ئەوێ؟! سلەیمانی!
پ: ئەی ئەگەر نەکرای بە مێزی هیچ شاعیرێ؟!
و: بەدبەختیمە! بەڵام دەسەڵاتمان نییە!
پ: ئەی باشە، ڕاتان، بەرامبەر کورسی نایلۆن؟!
و: بەڕاستی بێ ئەسڵ و فەسڵن. کەس نازانێ ئەمانە
لەکوێوە هاتوون! هەر جەستەن و ڕۆحیان نییە!
پ: لەئێستەدا گوێ لەکام مۆسیقا ئەگری؟!

یاخود دەنگی کێت بەدڵە؟!
و: شەپۆلەکان و قاسپەی کەو
ناو بەناویش گوێ لە بولبولەکان ئەگرم.
پ: ئەی شیعری کێت زۆر بەدڵە؟!
و: مانگەشەو وەختێ لەسەر بەفر شیعر ئەنووسێ!.
پ: باشە تۆ هەرچی دارگوێزە خۆشت ئەوێن؟!.
و: نەخێر هەرگیز. تیاماندایە ئێجگار چاوچنۆك و زۆردار. ئەیانەوێ هەرچی ئاوە، یان هەتاوە، یاخود باڵندەی ئاسمانە بۆ خۆیانبێ!. وەك ئەبینی دەستیان بەسەر ئەرزێکی زۆردا گرتووە. جۆگە لەدوای جۆگەو زنە هەڵئەلووشن و تێریش ناخۆن. بە سامانی زۆری گوێزەوە ئەنازن و تیایاندایە سێ ژن زیاتری هێناوە. لە هەموویشی ترسناکتر، هەر ئەوانە. لەگەڵ دار کەنەکاندا، ڕێککەوتوون، ئەیان نێرنە سەر درەختە هەژارەکان ئەیانکوژن. سەرچاوەی پواز ئەوانن.
دڵیان ڕەقەو مانای لێبوردن نازانن. گوێ لە هیچ دارێ، ڕووەکێ، لە کەس ناگرن!
پ: باشە تۆ وەکوو بزانیت. بیستبێتت. ئەو دار گوێزە زۆردارانە. لە دوا ڕۆژدا. ئەوان ئەیانەوێ ببن بەچی؟!
و: وەك بیستوومە!. بەشی زۆریان ئەیانەوێ ببن بە دەرگاو پەنجەرەو بە ئەسکەمل و کەنتۆری ژووری پاشا و کۆشکی پاشا. یان بە دیکۆری ناوەوەی تەلارەکان.

به تەختی ژێر پێی سوڵتان و پادشاکان، بە سیسەمیان،
بە کەشتییان، بە تاقمی ژووری شاژن. بە سەوڵەجان.
پ: باشە لەشکری ڕەشەبا یاخود زریان ساڵی چەند جار دێنە سەرتان؟!
و: لە ساڵێکدا چەند جارێ تووشی شەڕ ئەبین. پار زستانێ
نیوەشەوێ، لە چوارلاوە هۆرەباکان[11] هاتنە سەرمان ئێمە بەرگری باشمانکرد،
بەڵام زیانیشمان زۆر بوو.
پ: زیانی چۆن؟!
و: دە دوانزەیەکمان لێکوژران پێنج شەشێکیان مێرد
منداڵ بوون. سیانیان کچ بوون. برینداریش ئێجگار زۆربوون!.
پ: باشە جگە لە ئافاتی زریان. دوژمنێکی ترتان هەیە؟!
و: بەڵێ بەڵێ یەکەم ئاگرو ئینجا دارکەنەکان و
هەروەها ئەو مرۆڤە پیسکەرانەی
پاشەڕۆیان، جێئەهێڵن، پار بەهاربوو، هەر لێرەدا
حزبێك سەیرانێکی گەورەی کردوو، سەرکردەیەکیان دەستی
کرد بە خوتبەدان. ئەیوت ئەم خاکە بەهەشتی سەرزەمینەو
ئێرە بێشکەی شارستانی و دنیابووەو، ئەیوت وەتەن
نووری چاوە، سەیر ئەوەبوو وەختێ هەستان، لە دوای
خۆیان پیساییان بۆ ئەم بەهەشتە جێهێشت و
وەتەنیان کرد بە زبڵدان!.
پ: دوا پرسیارمان! باشە ئەی تۆ کام ژیانیانت خۆش ئەوێ ئەمەی سروشت؟!
یاخود ئەوەی ئەوەو دنیای لای

[11] هۆرەبا: بای ساردو توند بە مژەوە.

خواوەندە دارتاشەکان و لەبەرچی؟!
و: ئەمەی ئێستا! لەڕاستیدا لێرە سەوزین لەوێ
ڕەنگمان نییەو ڕەنگ ئەکرێین و جگە لەوەی لێرە تەڕو
لەوێ وشکین. بەڵام لێرەش هەر چەقیوین و
یەك قاچین.. لەولا ئەگەر بەخت یاربێ قاچمان زۆرەو
ئەجووڵێین و جیهانیش زۆرتر ئەبینین!
یادەوەریم
لەسەردەمی درەختیما، وا تێنەگەن
هەمووی هەر لەناو باخەڵی سەوزی کچ و
یان لەناو سەمای زیوینی مانگ و بەفراو
یان لەناو ماچی نارنجی و شەوی سووری
هەناران و ئۆخژنی ڕەنگاوڕەنگابوو!
من بێ خەونەکانی مرۆڤ، دڵنیابن
ئەبووم بە گوێزێکی پووت و
بێ خۆشەویستیی منداڵ و پەنجەکانیان
بێ خۆشەویستی ژنان و، دەم و لێوو
شنەشنی پرچەکانیان
نەمئەتوانی هەرگیز بژیم!.
ئەو پەنجانە بۆ من پەلك و گەڵای تر بوون.
ئەو پرچانە بۆ من چڵ و لاسکی تر بوون.
لە سەردەمی درەختیما و لە وەختی شۆڕشی شاخدا
ئەگەر ڕۆژێ بمبیستایە

منداڵێکی ناو ئاوایی بەرکەوتووە

من چڵێکم ئەشکایەوەو

ڕیزێ گەڵام هەڵئەوەری.

بمزانیایە ژنێك بووە بە سوتماك و بە قوربانیی

من لێرەوە ئەژنۆم ئەشکاو دائەکەوتم و

هیوام کلۆری تێئەبوو!

ئەو سەردەمەی گەشتوگوزار و هەڵپەڕکێ و

سەیرانیان کوشت، ڕەشبەڵەك و

شمشاڵیان کوشت...

ئەو سەردەمەی کە دەسەسڕی سەرچۆپی و

قریوەی کەسێ دیار نەبوو

ئیتر ڕۆحی ئێمەیش چۆڵ و

نائومێدی پەناگەم بوو

من ئەوکاتە بۆ یەکەمجار

لە تەنیایی و لە بێتاری[12] و لە غەریبیی خۆم گەیشتم

لە سەردەمی درەختیما

ڕۆژ هەبوو، پڕ بوو لە کوللە

چاوی گوێزیان دەرئەهێنا!.

ڕۆژ هەبوو، پڕبوو لە دووکەڵ

لەو دارستانە زلەدا، هەناسەمان بۆ نەئەدرا

ڕۆژ هەبوو تەم وا ئەنیشتە سەرجەستەمان

---

[12] بێتار: بەڵاو دەرد. بێهۆشی.

ئەمانوت ئیتر مەحاڵە جارێکیتر هەڵسێ و بڕوا.
شەو هەبوو هەتا بەیانیی گەلا مردووەکانمان ئەژمارد.
لە ترساندا ئەخزاینە ناو باوەشی یەکترەوە. لەبەرچاومان
ئاویان ئەکوشت. لەبەرچاومان سێدارەیان بۆ هەتاو و
"با" هەڵئەخست. لەبەرچاومان داری پیرێژن و
داری پیرەمێردیان لە شاخەوە گلۆر ئەکردەوە هەتا
کۆردەرەی[13] بن بنار. لەبەرچاومان دارچنارە کچەکانیان
ئەتك ئەکرد. ڕەزە ژنیان تینوو ئەکرد هەتا ئەمرد.
چییان نەکرد؟!
سەردەمی درەختیم تێپەڕیو
ڕۆژێ هات قلێشام
کەرت کەرتیان کردم و
خشەخش بە سواری ئێسترێ
ڕاکێشرام بۆ شاری هەڵەبجەو
چوومە لای خواوەندی دارتاش و
کردیانم بەکورسی!

قەنەفەکە: هەر یەکەم مشار ناخۆشە، دوایی ئیتر ئاساییەو ڕاهاتنە.
ئەی دوای ئەوەی بووی بە کورسی؟!
ئەسکەملە سنەییێکە: بەدبەختیەکەی من زۆرترە.
بەلام بەدڵ گوێم لێگرتووی.

---

[13] کۆردەرە: دۆڵی قوڵی بن بەست.

چونکە بەژڤین[14] و چاوگی ئازارەکان هەر یەك شتە!
قەنەفەکە: ئەمشەو بۆ ئەو. شەوی ترمان زۆر لەبەرە!
ئەسکەملە سنەییێکە: من حەز ئەکەم، سبەی شەوم بۆ تەرخانکەن. مەگەر داستانی فیردەوسی، ئەو تولانییەی ئاسیوو[15] یان هەناسەی منی هەبێت.
"ئێمەی کورسی، لە زمانی تەختەوە درەخت ئەگێڕینەوەو
لە زمانی درەختەوە ئاو ئەگێڕینەوەو زەمان ئەبەینەوە
ناو ئەو ڕۆژژمێرانەی کەوتنە دۆزەخەوە.
لە زمانی تەختەوە شار ئەگێڕینەوە.
مرۆڤ ئەگێڕینەوە. لە خۆڵەمێشی ساڵانەوە
چەکەرەکان سەوز ئەبنەوەو شکۆفەکان سەردەردێننەوە.
(با)یەکان ئەگەڕێنەوە بۆ سەرەتای هەڵکردنی خۆیان. ئەو
پرسیارانەی بە نەهێنی یان ئاشکرا کوژران زیندوو ئەبنەوە.
ڕابوردوو بە کاوەخۆ ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە نا کۆن بە با بکاتەوە.
یان بە دیار تەرمەکانەوە دانیشێ و بلاوێنیتەوە
بەڵکو بۆ ئەوەی ئێستاو داهاتوو لە خەونەکانی خۆی
ئاگادار بکات و ئەوانیش جوانتر و تازەتر بدۆزنەوە.
ئێمەی قەومی کورسی تەمەنمان،
لە تەمەنی خواوەندە دارتاشەکانمان درێژترە.
ئێمەی کورسی نامانەوێ،
ئەو هەموو بینین و ئەزموون و یادەوەریانەی هەمانن

---

[14] بەژڤین: وردبوون لەژێر شتی قورسدا.
[15] ئاسیو: زیان. ئەزیەت. ژان.

بیانبەینە ناو ئاگرەوە. بۆیە بڕیارماندا هەر شەوەو
یەکێکمان حیکایەتی دەورانی درەختی و
کورسیی خۆی بۆ ئێوە بگێڕێتەوە"
کورسییەکی تر: دە قسەکانی پێ مەبڕن!
کورسیەکە: من دووجار هاتووم بۆ ئێرە
جاری یەکەم چەند لێرەبووم و چی ڕوویداو
چۆن گرتمیان؟ ئەوە هەڵئەگرم بۆ دوایی.
بەر لەوەی جاری دووەمیش بمدۆزنەوە.
لای دەلاڵێکی ناوبازار کرێچی بووم.
ئەوسایش تازەو ئێجگار تۆکمە و
ئارەزووم سورو گەشاوەو گەرم و گوڕ بووم.
بۆ چەند جارێ کورسی بووك بووم.
ئەو ڕۆژانەی فریشتەکان لە باوەشما دائەنیشتن.
ئەبوون بە ئەستێرەو مانگ و پاڵیان ئەدا بەمنەوە،
هەستمئەکرد، وا تەختەکانم
خەریکن کەسکئەبنەوە
چاوەکانم ئەنووقان و خۆشترین خەوم ئەبینی.
ئەبوومەوە بە پڕوپۆی دارگوێزەکەی جاری جاران.
تۆ نازانی کە بووك لەسەرت دانیشێ
دەستی لەسەر دەستت دانێ
ڕانی لەسەر ڕانت دانێ و
یان قاچ بدا لە قاچتەوە، تۆ چیت لێدێ؟!

تۆ نازانی، ئەوە نییە هەر بەجارێ نەتوێیتەوەو
لە خۆشیاندا بەبووکەوە نەفڕی بەرەو پەڵەهەورو
قوببەی ئاسمان. ئای خودایە! لەو خۆشییەو
لەو موچڕکەو لەو تەزوانەی جومگە جومگە و
سەرتاپامی هەڵئەگیرسان!. هەرگیز هەرگیز بووکێکیانم
لە بیر ناچێ. وەختێ دانیشت، لە ژێرەوە پووزی
سپی و خڕوخۆڵی بە قاچی ڕاستی من ئەخوران
ئەو کاتەی ویستیشی هەڵسێ، من لە دواوە،
بە پەنجەی باریکی درزم، کراسەکەیم توند توند
گرت ناچار ئیتر دانیشتەوەو لە دواییدا هەتاکوو
تێرم لێ نەخوارد بەرمنەدا!
باش لەبیرمە دوو نەورۆزیش
هەڵیانگرتم و بردیانم بۆ گردی یارە
"پیرەمێرد" خۆی بەدەستی خۆی
منی لەناو ڕیزدا دانا
ئەو خاڵانەی سەرمەچەکم.. خۆ ئەیبینن؟!
جێگە پەنجەی دەستی ئەون!
بەڵام نەورۆزێکی تریان
وەختێ سەرکەوتمە سەرەوە سەرم سوڕما
کورسیم ئەبینی غەریب بوون بە بینینم
دەوڵەمەندو لوتیان بەرزو
تاك و تەرایش شەپقە لەسەر.

ئەو نەورۆزەیان زۆر ترسام

ئەژنۆکانم کەوتنە لەرزین، نەفەسم تەنگ

دەمم وشك و جومگەکانم قرچەقرچیان پێکەوتبوو

دانیشتووی سەر من "بێکەس" بوو

زۆر قورسیش بوو، لەشم نیشتبووە سەر ئارەق

بەوەی باش بوو، لەگۆیژەوە سۆسەیەك[16] هات

گەیشتە لام. باوەشێنێکی کردم و،

وەکوو جارانی دارستان

بۆ تاوێ فێنك بوومەوە

هەر ئەوەندەی سۆسە ڕۆیشت و لە پڕێکدا

"بێکەس" هەستا، جومگەکانم وتیان ئۆخەی.

بێکەس بەرەو ڕیزی یەکەم هەنگاوی نا.

دوو شەقاو لەولای منەوە، بوو بە باڵای

کلپەیەك و پەنجەکانیشی بە پشکۆ.

ڕێك بەرامبەر مستەر ئەدمۆنس

"بیست و حەوت ساڵە"ی خوێندەوە

دەنگی هەڵچووی بوو بە تۆفان

وشەکانیش بە مەشخەڵان

چاوم لێبوو مستەر ئەدمۆنس

بوو بە کیسەڵ

ملی بردەوە قاوغ و

---

[16] سۆسە: کزەبا، شەماڵ.

ڕەنگی نەماو دەنگی نەما.
ترسام ترسام ئێجگار ترسام
وتم ئێستا لەبەر ئەوەی کورسی ئەوم
تەورو پۆلیس دێنە سەرم
لەبنەوە دەستەکانم هەڵئەکێشن و
قاچەکانم ئەبڕنەوەو
ئەمخەنە ناو ئاگرەکەوە!
بەڵام باش بوو هیچ ڕووینەدا
وەکوو پشیلەیەك تووڕە، مستەر ئەدمۆنس
یەکدو مڕەمڕی کردوو
لە گردەکە چووە خوارێ
هیچ ڕووینەدا، هێندە نەبێ، وەختێ هەستان
کورسی ئەدمۆنس لەداخاندا
شەقێکی توندی تێهەڵدام
لەپەوڕو کەوتم بە دەمداو
دوو دانی پێشەوەم شکا!
سەرگرد چۆڵ بوو
تەنها کورسییەکان مانەوەو
بەڵام ئاگریش هەر ئەسووتا
لەوساتەدا لە کەلی وێڵەدەرەوە
"با"یەکی قژ سوور گەیشتە گردی یارە
هەڵۆیەك لەسەر شانی بوو ئەتوت بەفرە

باڵی بەرین، چاو ئەستێرە
بە دەوری سەری یارەدا، سووڕانەوە
ئاگرەکەیان خۆشتر کردوو
لەسەرخۆ هاتنە خوارەوە
"با" قژی خۆی تێئاڵانم و
لەسەر عەرد هەڵیگرتمەوە.
هەڵۆ لەسەرم نیشتەوەو ماچیکردم
پێشی وتم: خەمت نەبێ
بە دوای مندا باهۆزێ دێ
کورسی ئەدمۆنس هەڵئەگرێت و
ئەیڕفێنێ و ئەیڕفێنێ و
هەتا "جەبەل حەمرین" ئەیبا.
خەمت نەبێ
لەو کورسیانەی ئەدمۆنس ناژین
شیعری ئازاو کورسی بێکەس
هەرئەمێنێ!
ـ بە بێکەس مەڵێن بەهارە
ئەو نایەوێ جوانیی بە دیلی ببینێ.
بە بێکەس مەڵێن وا گوڵ هات
پێشی مەڵێن نێرگزەجاڕ پێئەکەنێ
ئەو نایەوێ گوڵ لە ناو ژووری کوێرێتی و
نێرگزەجاڕیش بێ ئاسمان

قەت ببینێ
ئەو ئەیەوێ سەمای گوڵ و
سەمای ئازادی و دڵی خۆی
لەیەك ئاسۆدا ببینێ!.
بێکەس ئەڵێ: ئەگەر بەوجۆرە نەهاتن
با هەر نەیەن!

ـ "بێکەس" تۆ کرێوەی جەستەیەکی بە ژەنگ و ژاری ئازاری، بەڵام بەهارێك لە ڕۆحتایە لە بەهەشتەکەی خودا جوانتر.
ئێمە ئەو بەهارە بە چاوی هەتاو ئەبینین و بە لووتی منداڵان بۆنی ئەکەین و بە گوێی پێغەمبەرانیش ئەیبیسین.
ئەوەتا پەپوولەو منداڵەکانمان قۆڵیان لە قۆڵی ئەویندایەو بە پیر سبەینێوە ئەچن و سەرتاپایان کازیوە و پرشنگیان لێئەچۆڕێتەوە. بێکەس! تۆ ئاوێنەی ئەو خۆشەویستییەی کە خەڵکی بە دیواری ماڵەکانیاندا هەڵیانواسیویت و لە بەرتا ڕۆژانە سەیری ئایندەیان ئەکەن و هەمیشەیش وەك دەشت و دەری دوای باران تازە ئەبنەوە. خەڵکی، خەڵکی ئەوانەی پەلکە گیای مێرگەکانی پەخشانی ئێمەن و جۆگە ئاوی شیعرەکانمانن و ئاوازیشن بۆ باڵی فڕینی گۆرانیەکانمان.
بێ ئەوان، تارومارە شیعرو، کاکی بەکاکییە کتێب و،
کوێرە هونەرو کەڕەواڵەیە جیهان!.
ـ هەتاوێك لە بەرۆکی زوقمەوە سەردەردێنێو

خۆشەویستیەك ئەبێتە گڕی کورتە باڵای مۆمێك و
شەو درەنگان بە شەقامەکاندا هات و چۆ ئەکات و
خەڵکی ئەڵێن:
ئەو هەتاوەو ئەو مۆمە "بێکەس"ە و
ساڵانەیش بەسەردان دێتەوە بۆ لامان!
ئا بەمجۆرە
ڕۆژگار هات و ڕۆژگار ڕۆیشت و
کورسی هات و کورسی ڕۆیشت و
ئەمجارەیان، بۆ زەمانێکی زۆر درێژ، لە باڵکۆنی
شووشە بەندیماڵێکدا بووم
بالکۆن شین و
من سپی بووم
سەرگەورەی ماڵ، پیاوێکی کەواو سەڵتە لەبەری
کورتە بنەی، زۆر ڕووخۆش و بەخشندەبوو
بەڵام کۆیلەی قوماربوو!.
ئەم خێزانە
کوڕێکی تار ژەنیان هەبوو
لەسەر من تاری لێئەدا
لەسەر من ئەبوو بە هەڵم و
لەسەر من ئەبوو بە تیشك و
لەسەر من ئەبوو بە کۆترو
لەسەر من ئەبوو بە باران.

کوڕ عاشقی خانمێ بوو
خانم ئەتوت گوڵی دار چوالەیە
ناسك.. ناسك، نەتئەزانی
ئاو ناسکترە لە خانم؟!
یان خانم لەو؟!
نەتئەزانی کامیان زیاتر شپرزەیە
کوڕە یاخود ژێکانی تار؟!
کامیان زۆر ئێسك سوکترە؟!
کچە یاخود زەردەخەنەی گوڵە هەنار؟!
نەتئەزانی هەموو شەوێ
کامیان، کامیان ئەکەنە خەو
درەختەکەی بەر پەنجەرە؟
یان ئەو کوڕە؟!
شەوێ نەبوو لە باڵکۆندا یان لەسەر من
گەڵاڕێزانێ لە شیعر و یان خەزانێ لە پەپوولەو
باڕێزەیەك لە ئاوازی
چاو تەڕ چاو تەڕ
جێنەهێڵێ!.
شەوێ نەبوو جریوەیەك، تریفەیەك،
ڕەنگێکی وێڵ دانەبەزنە ناو باڵکۆن و
بە شان و ملی عاشقدا هەڵنەگەڕێن!.
هەموو جارێ کە دەستی ئەدایە تارو

ئاواز بۆ بەرەو ژوور ئەفڕی
ئیتر عەشق ئەبوو بە تەیر و
تەیریش بە نوور!.
هەموو جارێ کە تار حاڵی لێئەهات و
ژێ شێت ئەبوو
ئیتر ئەمیش باڵی "ئیشراقی" لێ ئەڕواو
لەسەر هاڵەکان[17] هەڵئەبوو.
هەموو جارێ کە "دابڕان"ی ئەژەنی
غەریبیی ئەبوو بە هەوری سەرگەردان و
بەسەرماندا دائەباری.
هەموو جارێ کە "ویساڵ"یشی ئەژەنی
چاوم لێبوو لە بەرایی پیرۆزەیی ناو ئاسماندا
شەکرە سێو ورد ورد ئەباری.
هەموو جارێ
کە ئەو ئەهاتە سەر من و
پەنجەکانی ئەبرد بۆ ژێ
نەك هەر تەختەم
هەرچی بزماری لەشیشمە
ئەبوون بەگوێ!
ڕۆژێك عاشق میوانی هات. میوان هاتە ناو باڵکۆن و
ئۆکۆردویۆنێ بە سنگەوە. میوانێکی زۆر بۆنخۆش بوو،

---

[17] هاڵ: بەرزایی کێو.

بۆنی گەردنی مریەم و بۆنی خاچەکەی مەسیح و بۆنی
مۆردی ماڵی کەریمی ئەلەکەو بۆنی "ئەبونا"ی لێئەهات.
گەنجێکی کەمێ گردەڵە. مەدالیای سەلیبێکی کردبووە
مل. تا ئەوکاتە من نەمدیبوو هیچ میوانێ هێندەی
ئەم میوانە مۆسیقارە لە لای عاشق خۆشەویست بێ
من ئەڵێم دە ئێوە بڵێن سەد ماچی زیاتر کردووە. گوێمگرت
بزانم ئەم کوڕە ناوی چییە؟!. بوو بوو بە مەراق
لە دڵما. چایان هێنا، هەروا بۆ چەند دەقیقەیەك
ئۆکۆردویۆنی لە باوەشی مندا دانا، دەرفەت ڕەخساو،
چرپاندم بە گوێی ئۆکۆردیۆندا: لێمببورە! ناوی
خاوەنەکەت چییە؟! من واموت و ئیتر ئۆکۆردیۆن
تووڕەبوو، ڕقی هەستاو، یەك زیقەی درێژی کردوو
ئینجا وتی: تۆ کورسییەکی زۆر گەوجی! زۆر بێئاگای
ئاخر هەیە لەم شارەدا نەزانێ کێیە ولیەم یوحەنا!
عاشق ئەڵێ:

من بمەوێ خوا ببینم، زوو ئەیبینم
بەڵام ئەو دەمەی سووتانم
ئەمکا بە هەڵمی سەر "تار" و
تەنها کاتێ کە ڕامانم
لەناو ڕۆحما نوقوم ئەبێ و
تەنها کاتێ شەوی ئازار
لە شپرزەیی پەنجەما

پەرت پەرت ئەبێو
لە وردوخاش بوونی خۆمدا
کامڵبوون و نوێبوونەوەی
عەشق ئەبینم!
عاشق ئەڵێ:
من بمەوێ شەپۆلی زەریا یان هاژە
یان باو بۆران
بهێنمە ناو دەروونمەوە، ئەیانهێنم
بەڵام ئەو وەختەی تەنیاییم
بچووك بچووك ببێتەوەو
بە تەنها جێی ئاخەکانی تیابێتەوەو
بێدەنگیشم زۆر گەورەبێ!.
عاشق ئەڵێ:
لە خۆڵی ڕەشی دەیجووردا
من ڕووناکییەك ئەچێنم کەس نایبینێ
جگە لەخۆم.. جگە لەخوا!
هەندێ جاریش کە خوا تەنیا جێمئەهێڵێ
ئەوسا ئەبێ بێکەسیەکەی
ئەوو خۆیشم بەم هەناسە بێ ئۆقرانە
ڕابژەنم!
عاشق ئەڵێ:
ئەگەر ئێمە نەبووینایە

نە ئازار ئەبوو بە وەتەن

نە غەریبیی ئەبوو بە ناونیشانی ژیان و

نە بێ ئارامی ئەبوو بە شاعیر!

عاشق ئەڵێ:

شەوێك تەنیایی لێی پرسیم:

عەشق چییە؟!

وتم، تۆی وەختێ کە ئەبیت

بە پەروانەی دەوری گڕێ.

وتم پەروانەیە وەختێ

ئەکەوێتە ناوباوەشی ئاگرەوە.

وتم ئاگرە وەختێ کە ئەبێت

بەسوتوو

وتم سوتوویشە ئەو وەختەی

(با)یەك ئەیبا بۆ نادیارو

نادیاریشە وەختێ لەسەری خودادا

ئەبێ بە خەو!

منی عاشق، ئەبێ هەر بە ئەنگوستی هەناسەم ئەم
لۆکەی زمانە شیبکەمەوە، تا وشە هەڵفڕێ و دەستە
واژەکان ببنە پەڕی دەم ئەو "با" سەرگەردان و
ئاوارانەی کە نە ماڵیان هەیەو نە فەرهەنگ. من هەللاجی
ناو ئازارە سپیەکانم. لە دەنگما جەستەی تاراوگەم
هەلگرتووەو لە چاوما پرشنگە خوێناویەکان و لە تاڵە

مووەکانی قژیشما پەلکە گیای نامۆیی!.
ئا بەمجۆرە هەتا ڕۆژێ،
برسێتیی هاتە ماڵەوەو قەرزاری هاتە
باڵکۆن و نان دەستیکرد بە گریان و، ئاو بێزارو،
چرا کەوتە باوێشکدان و، تار لەسەر من خەویلێکەوت
سەر گەورەی ماڵ هیوایەکی بێچارەبوو، کورسی و مێزو
چرپاو هەمووموانی هەڕاجکردوو، خۆیشی سەری خۆی
هەلگرت و خانەوادە پەرەوازەو کوڕەی عاشق بەتەنها
خۆی و تارەکەی، غەمگین غەمگین، چوونە دەرێ.
لەو ڕۆژەوە کورسییەکی لانەوازم
کورسییەکی خەیاڵ پەرت و
وەکوو سەراب داڵغەچی.
دوو سێ هەفتە بێکار بووم و قژ خۆڵاوی و
لە سووچی ناو مەخزەنێکدا هەر ئەنووستم.
هەتا ڕۆژێ تیپی "پێشڕەو" دەستیاندامێو
کڕییانم و بە ئەندامیش وەریانگرتم. لە دوو
سێ شانۆنامەدا ڕۆڵی کۆمبارسیشم بینی.
لە ڕاستیدا هەرگیز ئەو دەورانەم
لە بیرناچێ کە لەگەڵ "عوسمان چێوار"دا
بەیەکەوە ئەمانبینی:
"سەر شانۆ. شەو درەنگە. ژوورێك. کورسیەکەو
مێزێکی تەختە. ڕوو لە بینەران"

کورسیەکە: شەو درەنگی کردووەو، بەڵام من هەر
چاوەڕوانم. تۆزێکی تر چێوار ئەگەڕێتەوە. بادەو
مەراق تەواو مەستیانکردووە. دەست ئەداتە باڵم و
کەمێك لە مێزەکە دوورم ئەخاتەوە. لە ڕاستیدا
من لەگەڵ ئەم مێزەدا ناگونجێم ئەڵێی کۆیلەی
ئەوم. بۆ هەر شوێنێ چوو، ئەبێ بە دوایەوە بم.
بە هەرحاڵ، کە چێوار لەسەرم دانیشت ئەوسا
دوا دیمەنی شانۆنامەکەی ئەنووسێ.
"چێوار مەستەو دێتە ژوورەوە. لەبەر خۆوە، گۆرانیەکی
غەمگین ئەڵێ. دەست ئەداتە کورسیەکەو کەمێك لە
مێزەکە دووری ئەخاتەوە. چەند چرکەیەك
بێدەنگە و ڕاماوە. دوایی ئەڵێ:
چێوار: چاکتر وایە دوا دیمەنی شانۆنامەکە بەم
جۆرە کۆتایی پێبێنم: "ڕووناك" گەیشتۆتە
بن بەست، چارێك نەماوە و هەر ئەبێ ئەم دۆزەخی
ماڵەو ئەم مێردە دڵڕەقە بەجێبێڵێ
"لەناو چەپکێ ڕووناکیدا.
ڕووناك و نەوزادی مێردی دەرئەکەون"
ڕووناك: "بە پێوە وەستاوە بە تووڕەییەوە ڕووی لە نەوزادە"
تەواو. من ئیتر عەیبەی خەڵکی ئەخەمە
ئەوتەنەکەی خۆڵەوە. ئەوەی پێی ئەوترێ ئارامگرتن
وەك پەتی پچڕاو هەرگیز گرێشی نادەمەوە. من لە

ئیستەوە ئازادم. لە ئیستەوە من ئیتر لە قامچیەکانت و
زەبروزەنگت بێدەنگ نابم. تەواو. ماڵت بۆ بەجێئەهێڵم
بەڵام من تۆ تەڵاق ئەدەم. تێگەیشتی. من تۆ تەڵاق
ئەدەم. تەواو. تەواو. تەواو.
نەوزاد: "ئەویش بە تووڕەییەوە. بەڵام دانیشتووە"
تەماشا تەماشا، چەند بێشەرمە.
هەروا؟! بۆ کوێ خانم؟! بۆ کوێ؟!
ڕووناک: تۆ خۆت ماکی بێشەرمیت. بەڵێ هەرواو لەوە
زیاتریش، بەڵێ ئەڕۆم. بەرەو ماڵی نەرمینی
خوشکم لە شاخ و لە گوندی هەڵەدن
نەوزاد: ئەوان خۆیان نان نییە بیخۆن..
ڕووناک: "قسەکەی پێئەبڕێ" چش! با لەبرسا بمرم و
بەڵام ئازادبم.. ئازاد!
نەوزاد: ژن و شاخ و ژێر تۆپ و تەیارە؟!
ڕووناک: بەڵێ ژن و شاخ و نەك هەر ئەوەندەیش
ژن و شۆڕشیش.. قسەم تەواو.
"ڕووناك جانتا بچکۆلە ئامادەکراوەکەی هەڵئەگرێت و
بێ خواحافیزی. وەك "نورا"ی ناو شانۆنامەکەی
"ئەپسن" "ماڵی بووکەشووشە" ئەچێتە دەرەوەو
لە دوای خۆیەوە، لە نوورایش توندتر زۆرتوندتر،
دەرگای دەرەوە بە یەکدا ئەدا"
"دیمەنی دووەم لە شانۆنامەکەی تردا"

"سەر شانۆ چۆڵەو چێوار لەوێ نییەو بە تەنها هەر
کورسیەکە خۆیەتی. کات ڕۆژە"
کورسیەکە: ئەبوو ئێستا چێوار لێرەبوایە. لەسەرم
دانیشتایەو ڕۆڵی "گاییف"ی لە شانۆنامەکەی
چیخۆف، "باخی گێلاس"دا ببینیایە!. نازانم
ئەو قەت دوانەکەوتووە.
ـ تارمایی چیخۆف دەرئەکەوێو
وردە وردە دێتە پێشەوە ـ
تارمایی چیخۆف: چاوەڕوان مەبە!
کورسیەکە: بۆچی؟!
تارمایی چیخۆف: ئەو جارێکیتر هەرگیز
لەسەر تۆ دانانیشێتەوە!
کورسیەکە: ئاخر بۆچی؟! چیمکردووە؟!
تارمایی چیخۆف: نا تۆ هیچت نەکردووە. بەڵام چێوار
ئیتر هەرگیز نایەتەوە. چونکە بەر لە چەند چرکەیەك
ڕۆحە سپیەکەی گەیشتە لای من و ناو باخی گێلاسەکەم!
"تاریکیی. پەردە دائەدرێتەوە"
کورسییەکە: "لەسەر گێڕانەوە بەردەوامە"
ئا بەمجۆرە
شانۆ هات و شانۆ ڕۆیشت و
کورسی هات و کورسی ڕۆیشت و
منیش هەروا پەرەوازە!

کورسیە سنەییێکە: پیرە قەنەفەی عوسمانی
خەوی لێکەوتووە، ئەیبینن؟!
کورسیەکی تر: ئەو ئێستەیش خەو بەوەوە ئەبینێ
جارێکی تر بڕواتەوە بۆ ئەستەموڵ!
کورسی 2: ئەوەی ڕاستیبێ ساردەو، ئەمڕۆ ئەو
شاگردە نەگریسەیش سەتڵێ ئاوی پیاکردم و
هەستئەکەم خەریکە تووشی هەڵامەت ئەبم.
بە هەرحاڵ، تکایە بێدەنگبن
با چیرۆکەکەی تەواو بکات!
کورسیەکە: سوپاس.. سوپاس
بەڵێ هەروا پەرەوازەو بێدەرەتان
بە شاگردی لەم ئیشەوە بۆ ئەو ئیش و
لەم دەستەوە بۆ ئەو دەست و سەر بە بێتار
ساڵێك لای سەوزە فرۆشێ هەر لەسەرشان
سەبەتەی کوولەکەو بامێ و باینجان و تەماتەیان
پێهەلگرتم!. کابرا ئەوەندە ڕەزیل بوو،
گلارێکی بە خۆڕایی نەئەدامێ!.
ئەو سەردەمە من دەستی زۆر کەسم بینی درێژ
ئەبوون بۆ سەر سنگم، دەستی تووکن، دەستی
چرچ و، دەستی نازدارو ناسك و دەستی سپی و
دەستی ڕەش و، دەستی خێرو هەروەها دەستی
تەماع و، هەندێ دەستیان پەنجەکانیان پڕ

موستیلەو، هەندێ مەچەك پڕ بازن و، یەكێك
لەو دەستە جوانانەی قەت لەبەرچاوم ون نابێ و
بە دەیان جار بەر پەنجەم و قۆڵم كەوتوون
دەستی ڕاستی نەرم و نۆڵی
"ست فاتیمە"ی ناو قەسیدەكەی "هەردی" بوو.

پەرەوازە
دیسانەوە پەرەوازە
ئەمجارەیان لە قاوەخانەی (سەرچیمەن)
لەدوكانە دێرینەكەی "عەلی فەوتاو"
كرام بە كورسی بۆ میوان
ئێمە تەنها دوو كورسی بووین. كورسیەكەی كاك عەلی
خۆی و منیش. "عەلی فەوتاو"یش گوڵ بوو گوڵ
وەكوو ئێمە، داروبەردیش خۆشیان ئەویست. هەمووی
دوو ڕۆژبوو گەییبوم، بەرگی كۆنی فڕێدام و دەستێ جلی
سەوزی تازەی كردەبەرم. بە دەستی خۆیشی ئەیسڕیم.
هەر لەوێ بوو، چەندین كوڕی باشم ناسی. زۆر ئێوارە.
پیاوێك ئەهات، وەختێ لەسەرم دائەنیشت، ئیتر
حەزمئەكرد نەڕوا. جارێ نەبوو ئەم پیاوە بێ و باسی
شیعری نالی و مەحوی و یان مەولەوی و حەمدی نەكات.
جارێ نەبوو ئاخ بۆ دەنگی خۆشی سەی عەلی ئەسغەری
كوردستانی هەڵنەكێشێ. ئەو پیاوە ناوی "دیلان" بوو!

ـ دیلان

سایەقەی دەنگێکی بێگەرد

دوو باڵی چریکەی بەرزەفڕ

تا لای خوا.

مەقامێ: لەشێوەی هەورازو نشێوی

شاخاندا. مەقامێ:

وەك زەردەی ئێواران

ئەوساتەی کە پۆلە باڵندەی کۆچەری

سێبەریان، خاڵ خاڵی

سەر بەفرە و شەقڵزنیان غەمگین و بێهەدان[18]

مەقامێ: هەر وەکوو خەیاڵی

ڕووباری بن بنار

غەریبەو تەنیایەو دوور ئەڕوا.

دەنگێکی زۆر سپی

ئەتخاتە سەر باڵی و چون خەونێ

لە شەوی درێژدا هەر ئەتباو هەر ئەتبا!.

"دیلان"ە

ئەو سیحرەی لە دەنگدا باڵ ئەگرێو

ئەو خەمەی بەدەوری شیعردا ئەبێتە پەروانە

"دیلان"ە

---

[18] بێهەدان: بێ ئۆقرە.

ئەم شارە لە دەنگیا بێدەنگەو
ئەو وەختەی ئەو ئەیڵێ
ئاو هاژەو
"با" وژە، ئەخەنە ئەولاوەو
"خواوەندی دەنگ خۆش" یش
خۆی بۆ خۆی گوێ ئەگرێ و
بەو دەنگە سەرسامە!.
"بەیانییەکی ئێسك سووکی پایز بوو. دنیا تازە خەریکبوو
گڕەی گەرمای هاوینی لە لەش دەرچێ. ناوبەناویش شنەی
شەماڵێ کە دیاربوو لە بەفری سەر "پیرەمەگرون"ەوە
بەرێ کەوتبوو، ئەگەیشت و لە ساتەوەختێکی خێرادا بە کزە
خۆشەکەی فێنکی ئەکردیتەوە. "دیلان" لە ماڵ هاتەدەرێ،
ڤاتێکی تازەی زەیتوونی لە بەرداو، بۆینباخێکی سوور لە ملداو
تا سەر ناوك شۆڕ و ڤژی ڕەشی داهێنراو بە بریسکە و خوێنی
لاوێتیش لە لەشدا قوڵپی ئەدا.
بۆنی خۆڵی بەرماڵی تازە ئاوڕشێنکراو
بە سەریا هات و ئەویش پڕ بە سیەکانی هەڵیمژی. هەر لەو
ساتەدا لە کەلاوەکەی تەنیشتیانەوە گێژەڵووکەیەکی باریك
لە شێوەی منارەیەکدا چوو بە ئاسماندا و لەگەڵ خۆیدا
هەرچی پووش و پەڵاش و پەڕەکاغەزو ڕۆژنامەی دڕاو هەیە لوولیدان و وەك
بیانخاتە بن باخەڵیەوە
بردنی بۆ سەربانی باڵەخانەکەی بەرامبەریان.

دیلان دەسەسڕە سپیەکەی لە گیرفانی پشتەوەی پانتۆڵەکەی
دەرهێناو هەر بە قەدکراوی لاملی و نێوچەوانی پێسڕی. بە کاوەخۆ
سەربەرەو خوار بۆوە.
لە سیلەی کۆڵانەکەدا، وەك هەواڵێکی
چاوەڕوان نەکراو، یان چون دیمەنی ناوخەوێکی قەت بەخەیاڵدا
نەهاتوو، یەکەم کەس کە لووتی بە لووتیا تەقیەوە،
ئەو ژنە شۆخ و نازدارە بوو، کە بەر لە ساڵێك هەموو شار
ناوی ئەمیان بەسەر زارەوە بوو. ئەم بینینە کوتوپڕە
ئیستێکی پێکرد، وەك ئەوەی بەسەر ڕووداوێکی دڵتەزێندا
کەوتبێ، دڵی بە شێوەی پرتەقاڵێکی گوشراو سست و پەست بوو.
ئارەقێکی ساردی دەرداو هەستیکرد گێژەڵووکەیەکی پچووکیش وەك
گێژەڵووکەی کەلاوەکە
لە ناخی ئەمیشدا هەڵیکرد. دیسانەوە دەسەسڕەکەی دەرهێنایەوە لامل و
دەم و چاوی پێسڕیەوە.
لە دڵی خۆیدا وتی "نازەنین، نازەنینی حەمە لاوەی قەرەداخی،
ئەم ڕێکەوتە ناخۆشە چی بوو؟!" گەیشتە بەردەم دوکانەکەی
کاك عەلی فەوتاو، بێئەوەی بوەستێ یان لابدات سڵاوێکی
کردو تێپەڕی. ئیتر ناوی "نازەنین" بوو بە گێژاوێك و ئەمی
قووتدا. بێ ئەوەی ئاگای لە خۆی بێت،
لە جیاتی ئەوەی ڕووبکاتە ناوشار.
شەقامەڕێی ئەوبەری گرت و ڕوویکردە سەیوان.
گێژاوەکە تا ئەهات قوڵ و ئەندێشەکانی ناوسەری پوورە

هەنگ بوون و لەگەڵ هەموو ناو بردنێکی "نازەنین" دا
ئەوروژان و لە یادەوەریەکانیەوە ئەئاڵان و هازەهازیان[19] بوو.
"سەیوان" تاك و تەرا خەڵکی پێوەبوو. لە گردەکەی
ئەوبەرەوە، دەنگی لاواندنەوەی ژنێك کە سۆزێکی هەڵقرچاوی
قەفنەسی باڵی پێگرتبوو. ئەوەندەی تر دڵی ئەمی گوشی
هەوا کپ و ئەرخەوانەکان بێ جووڵەو،
بە هەر چواردەوریشدا،
کێلی گۆڕەکان، خامۆشییان چڕتر ئەکردەوە. بێ ئەوەی
بزانێ بۆ، سەرێکی بۆ ئاسمان هەڵبڕی. دوو گەواڵە هەوری
سپی، کە لە شێوەی دوو باڵندەدا نەخشابوون و
لە ئاسۆیەکی بەریندا درێژ بووبوونەوە،
تەماشای دیلانیان بردە ژێر پەڕو باڵی
خۆیانەوە. خۆی لەگەڵ خۆیدا ئەدوا "
ساڵێك لەمەوبەر کارەساتەکە ڕوویدا و
چون بوومەلەرزەیەك شاری لەرزاندەوە،
نازەنین نەك هەر نەگۆڕاوە بەڵکو جوانتریش بووە!" شیعری
سەرچەند کێلێکی خوێندەوەو بۆ ساتەوەختێ بیری لە پڕوپووچیی
ژیان کردەوەو لە دڵی خۆیدا وتی "هەر تەواو بێ مانایە!"
قاچەکانی وەك هیچ پەیوەندیەکیان بە جەستەیەوە نەبێت، ئەوان
ئەمیان ئەبرد. هەنگاوە وێڵەکان بەرەو ژوور ئەبوونەوە. هەندێ
جار هەست و نەستی مرۆڤ خۆیان ئەبن،

---

[19] هازەهاز: گیزە گیز.

به چاوو بەرەو ئەو شوێنە ئەتبەن
کە تۆ پێشتر پلانێکت نەبووە بۆ ئەوەی بەسەریبکەیتەوە.
ناوێك، یادگارێك، ئەبنە نەهێنی ئەو جولاندنە. ئەمجۆرە
بارودۆخە دەروونیانە لە ساتەوەختی نووسینی شاعیرێ یان
نووسەرێ ئەچن کە بێ ویستی خۆیان دێرەکان بەرەو ئاقارێ
ئەیانبەن کە پێشتر بە هیچ شێوەیەك بیریان لێنەکردۆتەوە.
لە پرێکدا گەیشتە ئەو ئاستەی کە دوو دار ئەرخەوانی
سەر یەکانگیری لێبوو. لە سایەشیاندا،
گۆڕێکی هەڵبەستراوی بەسپی ڕەنگکراو
ئارامی گرتبوو. لەوێدا دیلان ڕاوەستاو، بۆچەند چرکەیەك
لە گۆڕەکە ڕاماو لە دواییدا لەسەر قەراغەکەی دانیشت. سەری
داخست و هەناسەیەکی هەڵکێشا. دەنگی لاواندنەوەی ژنەکە
بەردەوام بوو. "هەردووکیان منداڵی یەك گەڕەك بوون.
بە تەمەنیش هەر وەکوو یەك بوون.
بە یەك ڕۆژیش دەستی هەردووکیان
گیراو بران و خرانە قوتابخانەوە.
لەیەك پۆلیشدا بوون" سەروەری نێرگز"
هەر لە منداڵییەوە هێورو بێدەنگ و شەرمن بوو.
کوڕێکی سپیکەلەی قژڕەشی چاو گەورە گەورە،
گەنجێکی پڕ لە هیواو ڕووخۆش،
هەمیشە یان گوڵێکی بەدەستەوە بوو یان خونچەیەکی
ئەدا لە یەخەی چاکەتەکەی. لەناو هەموو هاوڕێکانیدا،

سەروەر لەگشتیان دڵ ناسکتربوو، جاری وا هەبوو،
لەسەر قسەیەکی ئێجگار بێبایەخ زویر ئەبوو. چەندین جار
لەگاڵتەکانی "دیلان" ئەتۆراو خۆی ون ئەکرد. دیلان ناچار
ئەبوو بچێت بۆ لای و ئەملاو ئەولای ماچبکات و ئاشتی بکاتەوەو
دڵی بێنێتەوە جێی خۆی. نە نووسەر بوو نە شاعیرو نە هونەرمەند،
بەڵام هەموو ئەو ڕۆحانەی تێدا بوو. گەلێ جار لە شەوانی
مانگە شەودا داوای لە دیلان ئەکرد بچنە قەراغ شارو
لەو بێدەنگیەدا لە ڕوخساری مانگ و تریفەی زیوینی ورد
بنەوە. پێی ئەوت "چ ساتەوەختێکی خۆشە لەو کپی و
بێدەنگیەدا تەماشای مانگ بکەیت، ئینجا دوای ئەوەی
لەم سەیرکردنە تێر ئەبیت. گوێشت لە دەنگی دیلان بێت"
سەروەری نێرگزو دیلان لە گەلێ حەزو ئارەزوویشدا پێچەوانەی
یەکتربوون. سەروەر لە سیاسەت بەدوورو حەزی بەکاری
حزبی نەئەکرد، زۆرجار ئەیوت "ئەم سیاسەتە دنیایەکی
وشك و برنگە. بەشی زۆری فڕوفێڵەو تەڵەکەبازی. جگەلەوەی
من بڕوام بە گەلێ لەو سیاسیانە نییە و لێیان بەگومانم"
دیلان تێکەڵاوی کاری سیاسیی بووبوو. گیراو ڕەوانەی
خوارووی عێراق کرا. لە دوای هەفتەیەك،
سەروەری نێرگز هەستیکرد تەنیایەو
گرتنی دیلان بۆشاییەکی لەبەرچاوی خستۆتە ژیانیەوە.
قیڕەی تیژو لە ناکاوی قاژوویەك دیلانی بەئاگا هێنایەوە.
دەنگی لاواندنەوەی ژنەی گردەکەی ئەوبەریش، ئەوەندەی تر

پاییزی خەماویترو دڵتەنگتر ئەکرد. ئینجا هەستایە سەرپیان‌و
بە دەستێ پشتەوەی خۆی تەکاندو وردە وردە بەرەوخوار
لەگەڵ هەمان خولیادا داگەڕا. لەدڵی خۆیدا وتی "دوای ئەوەی
بەردرام، وەختێ سەروەرم بینیەوە. هەر تەواو زەردو
لاواز بووبوو. مرۆڤی عاشق لە پووشوو ئەچێت بەخۆرە
تاوێکی بەتین ئاگری تێبەر ئەبێ. سەروەری نێرگز عاشقی
نازەنین بووبوو. بەو دواییە هەر تەواو بێ هۆش و گۆش
بووبوو. بێوازو ئەتوت ئاو لایداوە. تاقەتی هیچی نەمابوو.
من ئاگام لێبوو، چەندین شەو تا بەیانی، ئەبوو بە
تاق تاقکەرەی بەردەمی ماڵەکەیان. "نازەنین"یش هەروا
بوو بەڵێنی پێدابوو کە هەر بۆ ئەو بێ!. بەڵام نا ئەمە
قسەی سەرزارەکی بوو. چوونە داخوازی نازەنین. باوك و
براکانی بە تێڵاوە چوونە سەر ماڵی سەروەر. یەك مانگی
نەخایاند کوڕی تازە دەوڵەمەندێ داوایکردو ئەویش
شوویکرد. لەو ساتەوەختەوە ئیتر سەروەر وەك بەفری
بەر هەتاو هەر ڕۆژەو شتێکی لێ ئەتوایەوە. زۆر کەمیش
ئەهاتە دەرەوە. جارێکیان چووم بۆ لای، هەندێ
قسەم بۆ کردو ویستم ورەیەکی بخەمەوەبەر، بەڵام ئەو
وتی "تکایە با لەو باسە گەڕێین.
ئەوە مەسەلەیەکی تایبەتە بەخۆم!"
پار ئەم وەرزەبوو. لەئێوارەیەکدا کە خۆرنشین
باڵای جووتە گەواڵە هەورێکی لە ئاسۆی ڕۆژئاوادا ئاڵ

ئاڵ ئەکردو، جووتە هەوریش، دانەویبوون و،
بەسەر شاردا ئەتوانەوە. هەر ئەوساتە، لە ژوورێکی
بچکۆلەوە دەنگی تەقینی فیشەکێك هات و، دەنگەکە
ماڵ بە ماڵ و کۆڵان بە کۆڵان و شەقام بە شەقام ڕۆیشت و
خوێنیش لە جەستەی عاشقێکەوە ئەڕژایە سەر کورسیەك و
لەسەر کورسیەکەیشەوە بۆ ناو ژوورو نەئەگیرسایەوە!.
دیلان گەڕایەوەو گەیشتەوە بەردەم دوکانەکەی
"فەوتاو" ئەمجارە چووە ژوورەوە و لەسەر کورسیەکە
دانیشت و بە دەنگێکی نزم و لەسەرخۆ حیکایەتی ئەم بەیانییەو
بینینی لەناکاوی "نازەنین" و چوونە سەیوانی و ختوورەکانی
ناو دڵی خۆی بۆ "فەوتاو"ی هاوڕێی گێڕایەوە. جگە لە
فەوتاو، ئەوەی بە وردی گوێی لە وشە بە وشەی "دیلان"
گرتبوو کورسیەکەی ژێری بوو!
کورسیەکە: بەڵێ وابوو. زۆر بەوردی گوێم گرتبوو.
لە دواییشدا کە خۆم بە تەنیا مامەوە بەکوڵ گریام!
کورسیەکی سەرپەڕ: پێم سەیرە بەردیش گوێی لێبێ و بەڵام نەگری!
کورسیە سنەییێکە: لەوە گەڕێن!. من پرسیارێکم هەیە و دەمێکە
لە دڵمایە و ئەمەوێ ئێستا لێت بکەم؟!
کورسیەکە: فەرموو برا!
کورسیە سنەییێکە: ئەی باشە تۆ ئەو هەموو ساڵە ژیاوی، لێرەو
لەوێ، پیاو خراپێکت لەسەر دانەنیشت؟!
کورسیەکە: بێگومان.. بێگومان

بە درێژایی تەمەنی تەختەکانم

بە درێژایی تەمەنی چاوەڕوانیم

من لە هەر شوێنێ ژیابم.. دڵتەنگترین کاتەکانم

وەختێ بووە، ڕق لە سەرم دانیشتبێ و

ویستبێتی خۆشەویستیەك بکوژێ

جا بچووك بووبێ بەقەدەر پەلکە گیایەك،

پەپوولەیەك، مێروولەیەك

یاخود گەورە هێندەی ئاواتی مرۆڤێ

بەر لەچەند ساڵ ئێوارەیەك

من گوێم لە دڵی پیاوێك بوو

کە لەسەرم دانیشتبوو.

بیری ئەکردەوە لەوەی

چیبکات بۆ ئەوەی سبەینێ

لە نێوانی دوو باخچەدا

شەڕی نێوان جۆگەکان و

جەنگی نێوان گوڵەکان و درەختەکان هەڵگیرسێنێ!.

جارێکیتر من گوێم لە عەقڵی پیاوێ بوو

بیری ئەکردەوە لە وەی چۆن تەنها خۆی

هەر خۆی و بەس

دەرگا بێت و کلیل بێت و

ماڵەکەیش بێت!.

یەکێکی تر نیوەڕۆیەك

هەر لەسەر من

بڕیاریدا و دەستی بردوو

تۆڵەیەکی "پەڕەبێلی" خستە سەر پێو

پشت بە غەزەبێکی خودا چووە دەرێ

تا لەبەرچاوی قورئان و

بە شایەتی منارەیەك

هەر لە حەوزەکەی مزگەوتدا

شەرەفی خۆی بشواتەوەو

لە دواییشدا تێر بخەوێ!.

کورسیەکی سەرپەڕ: تکایە پرسیارەکانتان هەڵگرن بۆ دوایی

با حیکایەتەکەی تەواوبکات. ئێ باشە تا کەی

تۆ لە دوکانەکەی "فەوتاو" مایتەوە؟!

کورسیەکە: وەختێ کەوتینەوە هاوین "دوکان"

خۆی هەلگێڕایەوەو هەموو جلەکانی گۆڕی. دوکان

خۆی پۆشتەکردەوە بەرگی تازەی کردەبەری. دیوار

خۆی سپی کردەوە. تەبەقەکان خۆیان شت و کونە

مشکیان هەموو گرت و "فەوتاو" کۆنەی هەموو

بەخشی و منیشیدا بە پیاوێکی ناسیاوی خۆی

عەرزو حاڵچی. ڕۆژی دوایی کابرایەکی باریکەلەی خوێن

شیرینو دەم بەخەندە. هاتە دوکان، تۆزێ لەسەرم

دانیشت و لەدواییدا دەستی دامێ و بەسواری قەڵان

دۆشکانی هەڵیگرتم تا ناوسەرا. لەبەردەم مێزێکی

نزمی زۆر سەرقاڵدا منی دانا، بەگاڵتەوە دووسێ جارێ
دای بەپشتما و ئەوسا لەسەرم دانیشت و هەناسەیەکی هەڵکێشا.
کۆنە چاپێکی قۆڵ شکاو، ڕیزە پوولی چوارچوار بەیەکەوە
نووساو، کاغەزی خورشیدی زۆرو، ئیستەمپا بۆ پەنجە
مۆرو، قەڵەم و دەرزی سەرخڕو، عەینەکێك و،
کاغەزی قۆپییەی ژێرو، لوولەیەك جگەرەی زەل و، تەپڵەکێك و،
هەمووی لەبەر دەستا دانا. بەم ڕۆژگارە پەنجەکانی وەکوو
دەنووکی کەڵەشێر هەر خەریکی قرتەقرت بوون، ئاگام لێبوو
لەچوار وشەیش دووانیان سەرو ملیان ئەشکا. ئەو
سەردەمەیشم پڕپڕبوو لە هەناسەی ساردوگەرم. لە ئەزموونی
شیرین و تاڵ. لە فرمێسك و زەردەخەنە. خەڵکی داماو
ئازارە جل دڕاوەکان، کوێرەوەریە لادێیەکان، پەڕاگەندە
بێماڵەکان. گەلاڕێزانی بێوەژن. هەڵقرچانی بێکارەکان.
ئەهاتن و لەسەر چیچکان دائەنیشتن، سکالایان و
زوخاویان پڕ بە هۆدەو بە دالان و ناو تاقەکان هەڵئەڕشت و
ئەمیش بە دەنووك قرتەقرت ئەیکردن بەوشەو ڕستەو
دەستەواژەو بە بەزەیی و مەرحەمەت و لەگەڵ چەردەیەك
لەخەم و دەردە دڵی خودی خۆیدا وەك بەناباشی زمان
بێ دایئەڕشتن. ئیتر کاتێ عەرزوحاڵچیەکەم هەڵئەسا.
سەرایش دەرگای پێوە ئەدا. ئەوسا منی هەر بە باوەش
هەڵئەگرت و هەر لە سەردەم ئەیخستمە سەرپشتی
مێزو پاڵ چاپەکەو مشمایەکی پیا ئەدایین تا بۆ سبەی

ئەهاتەوە. بەشەو وەختم لەگەڵ حەرفەکانی چاپدا
ئەبردە سەر. لە پێشەوە هێندە ڕوویان نەئەدامێ. بەڵام
دواتر ئەو حەرفانەم یەکەیەکە هەمووناسی. ئەو حەرفانە
قسەی خۆشیان بۆ ئەکردم لە ئەلف و بێکەی ناو خۆیان
هەموو شەوێ وشەیەکیان فێر ئەکردم. چاك لەبیرمە،
حەرفی ئەلف جگە لە خۆی حەرفێکی دیکەی سەرخڕی پێناساندم
لە دواییدا "ئاو" م نووسی. شەوێکی تر دووانی تری
پێناساندم یەکێکیان ئەتوت مراوی ناو جۆگەیەو ئەویتریشیان
هەر ئەتوت دارلاستیکەو ڕوو لەو لایە. ئیتر من "ئازادی"م
نووسی. شەوێ وتیان ئەمە "ج"ەو ئەمە "ز"ەو
ئەمە "ژ"ەو، ئابەوجۆرە، تا چەند مانگێ و هەستمکرد
من کورسیەکەی جاری جاران نیم. پڕم لە چاو، پڕم لە گوێ،
پڕم لە بیر، لە هۆش و گۆش. ئا بەو جۆرە ئیتر کەوتمە
کاغەز نووسین بۆ درەخت و بۆ باران و بۆ کەژان و بۆ باڵندەو
بۆ هەر شتێ خۆم بمەوێ. شەو لە دوای شەو وەکوو لاولاو
بە پەنجەرەی وشەی نوێدا هەڵئەگەڕام. گەشەم ئەکرد.
تا واملێهات، بە تەواوی شیعری قانیع بخوێنمەوەو
لەبەریانکەم ـ قسە قسە ڕائەکێشێ— من بۆ خۆیشم لەوەو بەر
زوو ئەوم دیبوو. هەر لێرەدا، ڕێکەوتووە، هەشت نۆ
جارێ ئەوم لەسەر دانیشتووە. قانیع لە نانی برژاوو لە
کونجی و کەشك و دۆینە و لە ڕێحانەی گوێ ئاو ئەچوو.
هەر لە شار بێزازیتایە لە هەر شوێنێ لاتبدایە ئەوت ئەدی.

لەجۆگەلەی ئاشەکاندا مراوی بوو. لە مێرگەکاندا کەنیسمەو، لە مزگەوتدا زۆپای دارو، لە ماڵاندا هەنجیری وشك و باسووق و، لە کێڵگەدا تیتراوسك بوو. چاك لەبیرمە هەر لێرە بوو. نیوەڕۆیەکی بەهار بوو، کە وەختێ خۆیکرد بە ژووردا یەك لەواشەی گەرمی پێبوو، هات و لەسەر من دانیشت و داوای ماستاوێکی کردوو، دوای ئەوەی دەستی بەتاڵ بوو.. دەفتەرێکی کاغەزبۆری لەبەرباخەڵی دەرهێناو کەوتە نووسین. لەبەرخۆوە دێڕەکانی ئەوتەوە. هەتا شیعرەکەی لەسەر من تەواو نەکرد نەچووە دەرێ. باش لەبیرمە ئەو شیعرەیشی بۆ فەسڵی پاییز نووسیبوو!.

منیش لە باسەکەم لامدا. بابچمەوە بۆ ناو سەرا.

بیرم نەبوو خاوەنەکەم "نوری عەریزە نووس" یان پێئەوت. ناوی باوکیم بیرچۆتەوە. پیاوێ بە ژەهرەوە ئەخورا. ڕێزی من و ڕێزی درەخت و سروشت و ڕێزی قەڵەم و کاغەز و هەژارانی زۆر لەلا بوو.

جگە لەوەیش شاخ پەرست بوو.

نوێژی بۆ ئاوو بۆ بەردو بۆ درەخت و خاك دائەبەست.

هەموو جارێ بە هاوڕێ نزیکەکانی خۆی ئەوت "باشە ئەگەر ئەم شاخانە، دەستیان نەدایەتە دەستمان، وەك پێدەشت بێدەست بونایە. ئەبوو بچوینایە بۆ کوێ؟!"

- ڕۆژباش! کاکە نوری عەریزە نووس!

- ڕۆژباش!

من خەمی سپیی دار سێوێکی مێینەی نەفرەتیم لە باوەشی
وەرزێکی دڵڕەقدا بۆ هێناوی. تۆ ئەتوانی بەو
دارِشتنەی خۆت، کاریگەرتر، لەوەی زمانی هەڵقرچاوی
جەستەم پێیەتی، زیاد لەوەی هەلاهەلابوونم پێیەتی،
چی تازەتر بنووسی؟! بۆ ئەوەی دڵی خواوەندی نێر و مێژووی
نێرو پێغەمبەری نێر نەرم بکەیت؟! کاکە نوری عەریزەنووس!
ڕۆژباش! من ئازارێکی مێینەی ڕاونراوی ئەم وڵاتی
یەکانانەم، تۆ ئەتوانی چیم بۆ بکەیت، دادم بەری بۆ
لای کێ؟! زریکەم حەواڵەی کام ئاسمان بکەیت کە نێری
لێنەبێ؟! بۆ ئەوەی چەند چرکەیەك گۆرانیی ژنێتی وێرانکراوی
خۆم بڵێم و هیچ نەبێ یەك پیاسەیش بە تازەترین شەقامی
خوێنی خۆمدا بکەم!. کاکە نوری عەریزەنووس! ڕۆژباش!
چیم بۆ ئەنووسیت؟! ئەشکەنجەیەکی نوێم بۆ هێناویت،
سەر بکات بە هەر شوێنێکدا بۆنی بۆکرووزی ژنێتیم
ئەگرن!. بەڵام هەموو کەپوویەك ئەم بۆنەی ناگاتێ
ئەو کەپووانە نەبن کە ئاگایان لە دەردی گوڵەگەنم و
لە گینگڵی شەوانەی باخەکانمانە، ئەوانە نەبن، بارانیان
تیا ئەبارێ و ڕۆحیان چۆتە ناو ڕۆحی شیعرەوەو هەتاو
چاویانە!. چیم بۆ ئەنووسیت؟! لە ڤیژەم ڕەوانترو ڕوونتر
بێت؟! لەو غەدرانەی لە جەستەم کراون دیارتر بن؟!
من ژنێکم لە پەلکی وەریو، ئەو دەمەی باگژەی پیاو، بۆ
شوێنی نادیارو گۆڕیچەی بیرچوونەوەی ئەبات. ژنێکم لە

هاواری کەڕەواڵە. لە تەماشای نابینا. لە زایینی نەزۆك.
لە بژوێنی مردوو. لە ئاسۆی هەناسە سوار. لە ڕێگای بێ ڕێگاو
لە بارانی وشك و برنگ. من ژنێکم، یان هەرمێ گوڵاویەکی جوان،
لەناو لەپی دەستی پیاودا بۆ هەڵفلیقانەوە!. دە بنووسە!
ڕەوان بێژی ئازار بەتەنها لای برینەکان خۆیانن دە بنووسە
بۆ پیاوەکان عەریزەیەك بنووسە بۆ ئاسمان، بۆ زەریاکان،
بۆ چیاکان و بۆ هەموو جیهان، بنووسە گەورەترین درۆ
لە ئادەمەوە تا ئەمڕۆ لەو پەیامانەدا بوو کە ناویان لێنرا
دادو ناویان لێنرا پیاوەتی!"
دوکان ڕۆیشت و دوکان هات و
کورسی هات و کورسی ڕۆیشت و
لە دواییدا هاوینێك هات هەرگیز نەڕۆیشت
بەیانییەکی چاو پڕوپووشاوی هاوین بوو. گوێمان لێبوو جارێك درا.
دوای ئەو جارە. ژوور هەناسەی لەخۆی بڕیو شەقام خنکاو
کۆڵان تاساو. خودەی ئاسن ڕژانە سەرجادەکان و قەمەکان
چوونە ماڵان و، چون باوڵێ سەری شاریان دادایەوەو
قفڵیان لێدا. "نوری"یش نەهات مشەمامان لەسەرلاداو
وەکو ڕۆژانی ڕابوردوو بێ لەسەرم دابنیشێ و دەستکاتەوە
بە قرتەقرت. کەسێ نەهات بەلاماندا. دوای چەند ڕۆژێ
لەڕێی (با)یەکی وێڵەوە کەڕێی کەوتبووە "حامییە"و خۆیکردبوو
بە (با)یەکی عەرەب زوبان. دوای دەربازبوون هاتە لامان
ئیتر ئەوسا تێگەیشتین چی ڕوویداوە. (با) کە وتی: من ئەزانم

جارێکیتر عەریزە نووسەکەی ئێوە نایەتەوە! وتمان
بۆچی؟! وتی: جوندییەکی مردن، خەڵکی "ڕاوە"، ڕایگرتوەو
پێی وتوە: وەرە تفێ لەم جامانە سوورەبکەو لەو شاخانەو
ئەوسا ئیتر بچۆرەوە بۆماڵەوە! عەرزوحاڵچی ڕوویکردۆتە
سەربازی مەرگ پێی وتوە: تەنها یەك تفم پێماوە،
ئەویش بۆ ڕوخساری تۆیەو بۆ ڕوخساری تاعونەکەی بەعسەو
من ناچمەوە بۆ ماڵەوە!
لەوە بەدوا
ئیتر شەوان لەئاسمانی ئەو هاوینە بێوەژنە
تەم پۆشەدا
پۆلێ جریوە دەرکەوتن
تا ئەوکاتە نەبینرابوون
جریوەکان نزمبوون و هەتا نزیکی سەربان و
ناو چیغی ماڵان ئەهاتن.
هێندە نزم، منداڵان خۆیان هەڵئەبڕی
چەمکی کراسی سوریان و
قژی ژاکاویان بگرن و
دوایی خۆیان بەشان و ملی برین و
تیشکی زەردیاندا هەڵواسن!
پۆلێ هەور
سیانیان لە شێوەی سێ تۆپداو
سیانیان لە شێوەی قەڵەمداو

هەندێکی تریان لەشێوەی ئەسپ و کەڵ دا.

تۆپەکان ئەچنە خوارەوە

ناو یاریگاو

قەڵەمەکان ئەچنە خوارێ

بۆ ناو پۆلی قوتابخانەو

"ئەسپ و کەڵ" یش

ڕووئەکەنەوە گەڕەك و

حەوشەی ماڵان.

هەورێکیشیان

لە شێوەی پەڕەکاغەزدا

بەرەو سەری سەرێ ئەڕواو

عەریزەیەك بۆ خوا ئەبا!

ئا بەمجۆرە

ڕۆژ هات و چوو

بەڵام حوزەیران قەت نەچوو

ئەو ڕۆژانە بۆنی خوێن هێشتا لە شاردا هەر ئەگەڕا

تاعوونەکان، دوو دوو سێ سێ، لە دووڕیان و

سەر سووچ و گۆڕەپانە گەورەکاندا ڕاوەستابوون.

بەیانییەك سەعات یانزە. قۆمیسەرێك و پۆلیسێ

بە تووڕەیی پەیدابوون و وەك خوارەبا[20] مشەمایان لەسەر

لاداین. دایانگرتین. قۆمیسەرەکە چاپەکەی

---

[20] خوارەبا: نەڕەشەباو نە شەماڵ.

خستە باوەشی خۆیەوەو، پۆلیسەکەیش، منی
دایە دەست حەماڵێ و وتی بیبە بۆ ناو بازاڕ
بۆ ئەو شوێنەی کە پێموتی!. ساتەوەختێکی ناخۆش
بوو، کە دابڕام لە مامۆستام، لە چاپەکەم. بۆ دواجاریش
چاوم لێبوو لە دوورەوە قۆڵی شکاوی هەڵبڕی و
منیش سەرێکم بۆ لەقان. خۆم بەخۆم وت: تازە
هەرگیز جارێکی تر من ئەو کەسە نابینمەوە کە لە شەوانی
درێژی ئەم شوێنەدا فێری ڕووناکیی کردم و ڕێگای
هەتاوی نیشاندام!.
من لەسەر شانی حەماڵ و بەشەقامی "مەولەوی"دا
شۆڕبووینەوە. لە بەردەمی چایخانەکەی "مام ساڵح"دا
گەنج بوومەوەو چاوەکانم ڕوونبونەوە. وەختێ سێ
کورسی هاوڕێی دێرینی خۆم بەدییکردو ناسیمنەوە
سێ لاوی زۆر قۆز لەسەریان دانیشتبوون: قادر دیلان و
فەرەیدون عەلی ئەمین و ئەنوەر ئەدهەم!
گەیشتینە مەزاتخانەی ناوبازاڕو حەماڵەکە لەبەردەمی
دوکانێکی پیرەمێردی پەککەوتەدا، سەرجەنجاڵ بە
شڕکەوپڕکەی کۆنی دنیا، منی دانا. کەوتمە لای
عەلادینێکی کوێرە مووشەی سك قوپاوی زۆر بلێوە.
لەدوای ئەوەی یەکمان ناسیی ئەو پێی وتم:
ئەگەر تەندروستی تەختەکانت باش بێ لێرە زۆر
نامێنیتەوە!. کورسی قەت پەکی ناکەوێ چونکە

گشت وەرزێ ئەیەوێ، بەدبەخت ئێمەین بەم
هاوینە کێ ڕووئەکاتە لای ئێمە! خۆ ئەمساڵ زستان
هەر نەبوو! پێرێ دووکورسییان هێنا. یەك ڕۆژ
لێرە نەمانەوەو بە پیکابێ لەگەڵ هەندێ شت و مەکی تردا
بردیانن بۆ بازیان.
ـ بازیان بۆ؟!
ـ چایخانەیەکی تازەیان کردۆتەوە.
ـ من حەز لەدەرەوەی شار ناکەم!
ـ بەڵام کێ گوێ ئەداتە حەزی ئێمە. هەر بۆ ئاگاداری
خۆیشت. بەر لەمانگێ کورسیەکی وەکوو تۆیان هێنا،
بەباڵاو ڕەنگ ڕوویش کوت و مت هەر لە تۆ ئەچوو.
ئەزانی چی؟! بردیان بۆ مەیتخانەکە! ئەی چۆن!
جا دەرەوەی شار خراپە یان ناو هۆڵی مەیتخانە؟
ـ چییە؟! ئەتەوێ بمانترسێنی؟!
ـ ناتترسێنم!. بەڵام ئەمەوێ پێتبڵێم خراپ
هەیەو خراپتریش. ئەی وانییە؟!
ـ نازانم چی بڵێم! هەر بەم ئاخری عومرەوە نەبین
بەمەسخەرەی مردوو شۆرو مەیتەوان و مەیتەرەکان باشە!
ئا بەمجۆرە
مەزات هات و مەزات ڕۆیشت و پیریی هات و گەنجی ڕۆیشت و
منیش لەناو ئاپوورەی شڕکەوپڕکەدا و لە بازاڕێکی
بێگوێدا خۆم بینیەوەو چاوەڕێی چارەنووسم بووم

بەڵام ئەمەویٚ لێرەدا بوەستم و

بگەڕێمەوە بۆ دواوە،

بۆ شەڕی بەردەرکی سەرا.

کورسیەکی سەرپەڕ: ببوورە قسەکەیشت پێئەبڕم. باشە لەشەڕی بەردەرکی سەرادا تۆ لەکویٚ بووی؟

کورسیەکە: هەر لێرەبووم! بۆچی؟!

کورسیەکەی سەرپەڕ: چونکە ئەبوایە لەویەوە دەست پێبکەیت!

کورسیەکە: مەرج نییە! لەم ساتەوەختەوە ئەگەڕێمەوە بۆ ئەوسا. وەك پێشتریش خۆم پێموتن من دووجار لێرە بووم. جاری یەکەم ئەوسا گەنج بووم. دوای شەشی ڕەشی ئەیلولیش، هەر لێرەدا. دایان بە سەرمانداو منیش لەگەڵ چایچیەکەمدا گیرام، بەخۆڕایی دایانم بە وەردیانیٚ، وەردیانیش فرۆشتمی بە دەڵاڵیٚ لەناو بازاڕ ئیتر بەو جۆرە وەك گوێتان لە حیکایەتی ژیانم بوو خاوەنەکەم وایزانیبوو من نەماوم. ئاخر ئەمیش هەر وەکوو خۆم هەورامییە. زۆر گەڕابوو بەڵام منی نەدۆزیبۆوە دابڕانەکە درێژبوو زۆر درێژ بوو. تا گەیشتمە مەزاتخانەو تەنیشت عەلادینە هەڵەوەڕەکە. لەویٚ ڕۆژیٚ هەر بە ڕێکەوت چایچیەکەی جارانی جارانم منی بینی و ناسیمیەوەو کڕیمیەوەو منی هێنایەوە ئێرە!

کورسیەکەی سەرپەڕ: سەرەتات کرد بە کۆتایی؟!

کورسیەکی تر: با چیرۆکەکەی تەواوکات!

کورسیەکە ـ دەست ئەکاتەوە بە گێڕانەوەی بیرەوەریەکانی ـ

وەکوو وتم من ئەو دەمە

کورسیەکی هەرزەکاری خوێن گەرم بووم

نە لە مشار نە لە بزمار نە لە ئاگر نەئەترسام

زۆریش نەبوو هاتبوومە نێو شارەوە

هەر لێرەبووم

هەمووی پێنج ڕۆژ بوو کە ئەیلول

دەستی گرتبوو بە قەدی ئەو ساڵەوە.

دەستی ئەیلول

بۆنی گوڵ مێخەکی "وەیس"و

بۆنی گوڵە عەتری "نالی"و

دارمێوەکەی ماڵی "سائب"ی لێئەهات.

گەڕەکەکان ڕستێ بازنی شووشە بوون

لە دەستی سلەیمانیدا و دنیا بچووك.

هەمووی پێنج ڕۆژ بوو کە ئەیلول

لەبناری ئەو ساڵەوە

خل بووبۆوە بۆ مێرگەکانی جوولەکان

هەموو شتێ لە "با" یەکەی کانی باوە

تا ئاسکەکانی کانێسکان

تەڕتەڕ بووبوون بەگۆرانیی و دەنگی ڕەشۆل

بەبارانی ئەو قەتارەی..

لەناو دلۆپی سەوزدا

چرا بوون و لە شەوانی ئەم شارەدا دائەگیرسان.
ڕۆژی شەشەم بەیانیی بوو
جادەو بازاڕو قەیسەری
چرپە چرپێکی سورباویان تیا تەنییەوە
باڵی چرپە سات لەدوای سات گەورە ئەبوو
"با" ئەیبردو گڤەی هەواڵ هەتا ئەهات
بەرینتر و تیژتر ئەبوو.
یەکەمجار بوو لە ئەشکەوتەوە هاوارو
لە شاخەوە، لە خێڵی ئەسپەکانەوە
ئازادی بێتە خوارەوە
بۆ سەرجادەو
دەنگ هەڵبڕێ کتێبی شار!
ڕۆژی شەشەم لە پڕێکدا
ئیتر سامالی ئەم شارە
وەك ئاوێنە هاڕەی کردوو کەوتە خوارێ و
وردو خاش بوو
لەو شەقامەی ئەوبەرەوە
هەتاو سەرتاپای خوێناوی و
سەرا گوڵخەنی دۆزەخ بوو ئاگری گرت و
قشڵە بوو بە قشڵەی مەرگ و
دووکەڵ چووە چاوی خواوەو، قرمە ژن بوو.
پرسیار وەکوو منداڵ کوژراو

خەون وەکوو شیعر کوژراو
ئاو لێڵایی دیدەی هات و
ئەم پەنجەرانە کوێر بوون و
ئەو دەرگایانە کەڕبوون و
چەندین درەختیش لەبەری ئەوبەرەو
بۆ ئەمبەر و یان سەر بەرەوخوار هەڵاتن!
ئەو پاییزە، لەبەر سەرا
زریکەکەی بوو بە گەردەلوولی شین و
فرمێسکەکانی بە گەڵاو
گەڵا کەوتنە سەر برین و بوون بەچرا.
قرمەژن بوو.
من لێرەوە چاوم لێبوو
هەندێ پەپوولە پاییزەی
هەڵاتوو لەدەس باگژەی حکومەت و
هەندێ لە شیعری "بێکەس"و
دوو سێ مەقامی "ڕەشۆل" و
چەند دارێکی "سەعید دارتاش"
خۆیان کرد بەم داڵانەدا
من خۆم بینیم
پەپوولەکان بوون بە وشەو
مەقامەکان بوون بە جۆگەو
شیعرەکان بوون بە باڵندەو

دارەکانیش بوون بە داری

خۆرو ئاڵا!

ئەو ڕۆژە من پڕبووم لە تەم

خەم لەسەرم دانیشتبوو

ئەو ڕۆژە من ئازاربووم و

تیغ لەسەرم دانیشتبوو

ئەو ڕۆژە من هەڵئەقرچام

گڕ لەسەرم دانیشتبوو

هەر ئەو ڕۆژە

وەختێ کە ئێوارە داهات

لە جێی زەردە، ئاوی سوور هات و بە چایچی و

بە وەجاخ و بە سەماوەرو بە پیاڵەو ژێرپیاڵەوە

هەر هەموومانی داپۆشی.

ـ ئەو ڕۆژە ئەم شارە کەوتە ناو بێژنگی ڤیژەوەو ڕووناکیی

لە دەستی بەیانیی بەربۆوەو پرشنگیش وەك گەڵای هەڵوەریو با بردی.

ـ بەڵام تۆ نەتبینی هەر لە ژێر ئەو جەستەی خەزانەو

هەر لە بن خەمانی سروشتا. هەمان سات. ساوایەك

لە شێوەی هەڵاڵەو بەیبووندا ئەڕسکاو، زرنگەی

دوا ڕۆژێ لەودیوی بیستنی ئێمەوە ئەهات و ئەگەیی.

ئەمجارە لەزاری کێوەوە من نەبووم بە هاوار. ئەمجارە

من زارم پەنجەرەی کتێب و هاوارم شەقامی

درێژی ناو شار بووا.

ـ چیم نەدیوە؟!
چەندین نەوەی جیاجیای کورسیم بەڕێکردو
خۆم مامەوە. چەندین دەرگای خائینم دی.
چەندین مێزی بەرتیل خۆرو گەلێ تەپلەکی بێبارو
چەندین شمشاڵی دڵدارو چەند تەختەبەندی بێئاگا
لە ئازارو چەندین کەمانچەی عاشق و چەند قەڵەمی
لانەوازیش. گۆچانێك هەبوو دوراو دوور
من ئەمناسی ئەو گۆچانە خاوەنەکەی برد هەتاکوو
سەر هەڵدێرێ و کەمەی خۆی لەدەست دەرهێناو
ئەویش بۆ خۆی کەوتەخوارێ. پەنجەرەم دیوە
لەگەڵ دز شەریکبوون و ڕەفەم دیوە کتێبی خۆی
داوە بەگرت. جارێك چوارچێوەی تابلۆیەك دەستی
چووە ڕەنگەکانی و گشتیانی کوشت. درەخت هەیە
بەدەستی خۆی ئاگردێنێ و گڕ بەرئەداتە بێشەکەی.
بەڵام درەختیش هەبووە
لەسەر بنچکێکی نزار، لەسەر حەقی هەڵافەیەك[21]
کەوتۆتە شەڕی تەورەوە
هەتا بە پێوە مردووە.
شەنم دیوە، لەسەر مافی، چەند سەمەڵێ گوڵەگەنم
چووە بەگژ کێڵگەیەکدا و پەنجەکانی لەسەر سنگی چەقاندووە.

[21] هەڵافە: چەکەرەی گیا.

خۆم نەمدیوە بەڵام ئەڵێن پردێ بووە:
ئەو وەختەی پشتی شکاوە
دووسێ ڕێبوار لەسەری بوون
پردە بەدەم ئازارەوە ناڵاندوێتی و خۆیگرتووە
تا ڕێبوار پەڕیونەتەوەو
ئینجا ئیتر خۆی کەوتووە.
بیرتان نەچێ!. درۆزنترین کورسی ناو دنیا کورسی
دەسەڵاتە. ئازاترین کورسیش، کە دەگمەنن و
ژمارەیشیان ئێجگار کەمە. ئەو کورسیانەن ئەوێرن
پرسیار بکەن و بەگومانن و هەموو جۆرە چارەنووسێ
قوبوڵ ناکەن، تەنانەت تیاشیاندا بووە، ڕاستەوخۆ،
چۆتەوە بەگژ خوای دارتاشدا!.
خۆم نەمدیوە، بەڵام ئەگێڕنەوە ئەڵێن:
لەبەر ئەوەی کۆڵەکەیەك بەزۆر ئەیکەن
بەستوونی هەرە گەورەی سەربازگەیەك
نیوە شەوێ بەهاوکاری کاریتەیەك
شان لەژێر بینا دەردێنێو
خۆی ئەکوژرێو
سەربازگەکەیش ئەڕوخێنێ
کورسیەك هەبوو هاوڕێم، ئەسمەرێ بوو، خەڵکی کەرکوك،
کوڕی دار لیمۆیەکی شۆڕیجە. نیشانەی کانی خورمایەك
بەڕوومەتی ڕاستیەوە بوو. هەر بازوویەکی لە ملی هەر

یەکێکمان ئەستوورتر بوو. قاچەکانی پتەو پتەو،
دوو فەردە خوێیان ئەدا بە شانیاو کەچی نقەی
بۆ نەئەکرد. ڕۆژێ نایب زابتێکی ڕەش ڕەش
هات و لە دوورەوە دینارێکی بۆ چایچیەکەمان فرێداو
هەڵیگرت و، ئیتر کورسیمان لێ ونبوو، هەتا چەند ساڵێ
نەمدیەوە، وەختێ دیمەوە زەرد بووبوو، باریك باریك هەناسەی سوار،
هەر ئەیتوانی منداڵێك بگرێتە باوەش.
ماچمکردو وتم ئەرێ بەڕاست تۆ چیت لێهات؟!
هەر دیار نەمای، نایب زابت تۆی برد بۆ کوێ؟!
وتی لێگەڕێ نازانی چیم بەسەرهات!، ئیتر ئەوسا
گێڕایەوە، چۆن چەند ساڵێ لە ناو ژوورێکی تاریك و
زۆر نسرما، دایانناوەو، کردوویانە بە کورسی ئەشکەنجەدانی
ژێر بەندەکان. شتی وای ئەگێڕایەوە پیاو بەنج ئەبوو.
ئەیوت: ڕۆژی وای تێئەکەوت لە ناوخوێندا شلێەم ئەهات
ڕۆژی وایش هەبوو، من جەستەم، دەست و قاچم،
هەمووی هەر سلك و وایەری کارەبا تێیان ئاڵابوو.
جاری وا هەبوو ئوتویان گەرم گەرم لەسەر پشتم بەجێئەهێشت.
ئەیوت: زیندانیم ئەبینی وەختێ لەسەرم دائەنیشت
زۆر ڕیوەڵەو بچکۆلەبوو، کە چی نە شیشی داخ و نە
کارەبا و نە بوتڵ و نە پشیلەی برسی ناو گەڵ و
گون و نە چەکوش، نەیان ئەتوانی، یەك ناوی
ناو دەروونی لێدەربێنن. کەتەو زلی وایشم ئەدی،

به شکڵ و ناوقەد، لە مامە دارەبەن و خاڵە
دارتووەکانم ئەچوون. کەچی بەرلەوەی لەسەرم
دابنیشن، هەر کە ئوتۆکەیان ئەدی چۆکیان ئەشکاو
چییان لابوو هەڵیان ئەڕشت. دوایش بە چرپە پێی وتم:
ـ تکایە با هەر لە بەینی خۆماندا بێ ـ لەسەر من بوو
هاوەڵێکی "حەیدەری" یان
جنی و جنی و بەڵام تاکوو بوو بە قیمەیش ئاگام لێبوو پێئەکەنی!
کورسیەکەی سەر پەڕ: بەڵام تۆ هەر باسی کوردەکورسیت
کردوو نەچوویت بەلای گەلانی کورسی دنیادا؟!
کورسیەکە: بەداخەوە من نەچوومەتە هەندەران.
کورسی غەیرەکورد ناناسم، لەگەڵیاندا نەژیاوم.
بەڵام جارێك هەر لێرەبوو، کورسیەك هات،
بە بیچم و ئێسك و ڕەنگ و ڕوو لە کوردە کورسی
خۆمان نەئەچوو، ئاخر ئێمە، وەك ئەزانن زۆربەی
زۆرمان کورتە باڵاین ئەو درێژو موو زەردیش
بوو. لەگەڵ بیست سەماوەری وارشاودا، هەر بە
پاپۆڕ، لە ڕێی زەریای قەزوینەوە، گەیشتبوونە
ئێران و، لە ئێرانەوە بۆ ئێرەو، بەو پلانەی بگاتە
ماڵی شابەندەر، بەڵام لەڕێگا ونبووبوو، وەکوو
وتم، تا ئەو ڕۆژەی پاسەوانانی شابەندەر، ئەگەڕێن و
لەم چایخانە بچووکەدا ئەیدۆزنەوەو، یەخەی
چایچیەکەم ئەگرن و لەدواییدا ئەیبەنەوە.

کورسیەکەی سەرپەڕ: باشە چۆن لە یەکتری ئەگەیشتن؟!
کورسیەکە: هەردووکمان کەمێ فارسیمان ئەزانی.
بەڵام ئەو زۆر خوێندەواربوو. چوارپێنج زمانی
ئەزانی و جگە لەوەیش "بەشی زانستە دارستانی و
کورسییەکانی" لە زانکۆی وارشۆ، تەواوکردبوو.
من لە زمانی ئەوەوە بۆ یەکەمجار ناوی گەلێ
کورسی بەناوبانگی ئەم دنیایەم بیست و زانی.
وەکوو کورسیە لەخۆباییەکەی ناپلیۆن، یان کورسیە
جوانەکەی چیخۆف کە بەداخەوە سیل کوشتی.
یان ئەو کورسیە ڕۆماننووس و قومارچییەی
کە سزاوتاوانی نووسی. یان قەنەفە کوژراوەکەی
پوشکین، یان ئەو کورسیە پیرەمێردەی
کە بۆ دواجار لە وێستگەی شەمەندەفەردا تەنیا و بێکەس و بێدالّدە
ڕۆحی دەرچوو. یان ئەو کورسیە شاعیرە مەزنەی لە حەبەشە
بە ئاوارەیی قاچیان بڕیەوە. یان کورسیە شێتەکەی مۆپاسان.
یان کورسیەکەی مادام بۆڤاری کە دووسێ جار ڕاپێچیانکرد
بۆ مەحکەمە. زۆر و زۆرو زۆری تریش!
کورسیەکەی سەرپەڕ: باشە تۆ پێتوایە کورسیەکانی
دنیا ئاگایان لە کورسی کورد زمان بێت؟!
کورسیەکە: هەموویان نا. بەڵام کورسیە
باشە ئینسانیەکان بۆ نا؟! ئەی هەر کورسیەکی

مەنگۆلی نەبوو، ویستی مەسەلەی هەموو درەخت و دارو
تەختەکانی ئێمە بەرێتە ناو کورسیەکانی
کۆمەڵی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە!.
کورسیەکەی سەرپەڕ: بەڵام ئاخر لەدوا ساتدا
پەشیمان بوەوە!
کورسیەکە: ڕاستە!. ئەوە کورسی دەسەڵات
پەشیمانی کردەوە. ئەی کورسیە سدارە سپیەکەی
نەهرۆ؟! ئەی کورسیە تورکەکەی ئیسماعیل بێشکچی!
ئەی کورسیە عەبا بەشانەکەی لیبیا؟! ئەی کورسیە
مێیەکەی فەڕەنسا؟! لەم لاو لەولا کورسی تریش.
کورسیەکەی سەرپەڕ: زۆر سوپاس، بەڕاستی ماندوومان کردی.

چەندین نەوەی جیاجیای کورسیم بەڕێکردوو
خۆم مامەوە. چیم نەدیوەو کێم نەدیوە.
چەند جار "ڕەفیق حیلمی"م دیوە.
حەزی لەچایخانە نەبوو، دانەئەنیشت
بەڵام ئەگەر بیویستایە هاوڕێیەك
یان ناسیاوێکی ببینێ
هەر لەبەر دەرگای ئێمەدا ئەیبینین و
هەر لێرەدا پێکئەگەیشتن،
وەختی خۆیشی هەر دوراودوور، لەوبەرەوە
"حەمدی"م دیوە.

پیاوی بۆشناخی وا کەم بوو
بڕواتان بێ ئەو شێخ مەحمودی حەفیدە
لەشیعرەکانی ئەترسا!
لەبیرمدێ، بەیانییەك، سەلام لەسەرم دانیشت و
دوو سێ چوارینەی خەیامی کرد بە کوردی.
لەبەردەمما "خاڵەڕەجەب" نوکتەیەکی گێڕایەوە
دەرگای چایخانەیش پێکەنی.
جارێك بلە هەر لەسەر من
نامەی بۆ سوجادی نووسی.
لەبیرمدێ، "گیو" لە هەولێرەوە هات و ماندووماندوو
گەییە ئێرەو کامێرایەك بەشانەوەو
هەر هەواڵی شاعیرانی لەچایچیەکەی من ئەپرسی.
"بەختیار زێوەر"یش جارێك
سدارەکەی لەسەر شانی من بەجێهێشت.
"مەحمود جەودەت" نیوەڕۆیەك
هەر لەسەر من خەوی لێکەوت.
جگەرەکەی بەداگیرساوی کەوتە ناوباوەشیەوەو
ناوکی سوتان و داچڵەکی.
هەر لێرەبوو، ئەوسا منیان لەسەری سەرێ دائەنا.
جارێکیان گەنجێکی بزێو، کە هەر ئەتوت کەڵەشێرێکی چاوشینی
پۆپنەڕەشە، هات و
لەسەر من دانیشت و کەوتە قسەی دانار دانار

سیحرێ لە وشەو دەنگیا بوو وەك موگناتیس ڕایئەکێشای
من لەوەو پێشتر نەمدیبوو. کە ئەو ئەدوا ئەوانیتر
هەر هەموویان دەم داچەقاو کپ ئەبوون و گوێیان ئەگرت
لە کورسیەکەی لای دەستەڕاستمەوە پرسی: ئەمە کێیە؟!
وتی: سەیرە چۆن نایناسی: ئا ئەمەیە ڕەفیق چالاك!.
دیسان وتی: چاك لەبیرمە جارێکیان منیان هەڵگرت و
بردیانمە مەکتەبی "غازی". ئەم چاوشینە لەسەر
شانۆ، بوو بوو بە گوڵی خوێناوی!
ڕۆژێکی تر، نیوەڕۆیەك، هەروا بۆ چەند دەقیقەیەك
تەختەکانم ئارامیان لەبەر هەڵگیرا، هەر ئەوەنەبوو
لە بزمار یاخی نەبن و هەر یەکەیان بەلایەکدا هەڵنەیەن و
هەڕانەکەن. هەروا بۆ چەند دەقیقەیەك. بەکراسێکی
جاوەوە، سالە شێتم لەسەر دانیشت. بەردێك لەناو
قوڵی مشتیا. بەڵام دوایی بەوەی باش بوو لەپڕێکدا
هەستاو ڕۆیشت و چایەکەیشی تەواو نەکرد!
ئابەمجۆرە
کورسی ڕۆشت و کورسی هات و
شێت ئەڕۆیشت و شێت ئەهات و
جارێکیتر بیرمنایە لێرە بوو یان لەناو بازاڕ.
ئێوارەبوو، پیاوێکی ئێجگار شپرزە، دەست و پل و
لەش بۆیاوی. هات و لەسەر من دانیشت و فلچەیەکیش
بەدەستەوە. دووسێ جارێ فلچەی بەسەر پشتما هانی و

لەدوولاوە ڕەنگی گۆڕیم، ئینجا لەسەرم دانیشت و کەوتەقسە. لەحەمامی سورەتەوە، ئەو هاتبوو. ئیتر زانیم وێنەکێشە و ناویشی "حەسەن فەلاح"ە!

ڕۆژێکی تر، دڵم پڕبوو، هەرچەند ویستم خۆم ڕاگرم بەڵام بەڕاستی نەمتوانی و ئەوسا دامە پڕمەی گریان. من کورسییەکی عاتیفیم، زۆرجار کە تەنها خۆم ئەبم و کەس دیار نابێ ئیتر بۆ بەختی خۆم ئەگریم. ئەو گریانە وەك هەناوم بشواتەوە وایە. بابێمەوە سەر قسەکەم ئەو ڕۆژە بۆیە زۆرگریام. "گۆران" لەدوای مەرگی هیوا هات و لەسەرم دانیشت و، لەو بەریشەوە "بێکەس" ، ئەویش شیعری "هیوا"ی ئەخوێندەوە. نەك هەر منیش، چاوم لێبوو، هەموو کورسیەکانی ترو، چاوی زەردی سەماوەر و چاوی قۆریی ئەسفەهانی و تەنانەت دووچاوی وشکی وەجاخەکەیش پڕبوون لەئاو!.

کورسی هەیە نەفس نزم، هەر کەس لەسەری دانیشێ، جا خوای ئەکرد جەللادیش بێ، شەرمناکاو، بەدەمیەوە پێئەکەنێ. ڕۆژی وا هەیە سەدان کەس دێنە سەرم و بەڵام من دڵم بەکەسیان ناکرێتەوە. جاری وایش هەیە یەکێك دێ و من حەز ئەکەم هەرگیز لەسەرم هەڵنەسێ. ڕێکەوتووە بۆ چەند ڕۆژێ، چاو لەڕێ بووم، ئەو کەسەبێ خۆشمئەوێ. هەژارەکانم خۆش ئەوێ، چونکە ئەو وەختەی لەسەرم دائەنیشن، زۆر سادەن و فیزلێنادەن

لەژێرەوە شەق لە لۆلاقم هەڵئادەن. بەڵام ئەوانەی
ئێجگار زۆر ماندووم ئەکەن، دۆمینەچین، هەر هەڵناسن.
جگەرەکێشی وایش هەیە، تەواو ناخۆشیانکردووە، قەیناکا
وتمان شاعیرە، بەڵام ئەو شێرکۆ بێکەسە هەتا ئێستا
لەسێ چوارلاوە قۆڵی سووتاندووم! لە هەمو شتێ ناخۆشتر،
دیمەنێکە گەلێ جار بۆ خۆم بینیومەو زۆر خەفەتم
پێخواردووە. ئەو داماوانەی هاتوون و دانیشتوون و
پارەی چایشیان پێنەبووە!

ئابەمجۆرە
دنیا ڕۆیشت و دنیا هات و
بازنەی شەو، بازنەی ڕۆژ
سوڕانەوەو، کورسیەکیش لە ناویانداو
لەگەڵیاندا خولایەوە و خولایەوە
هەتا گەیشتە ئەم ساتە.
"قەنەفەکە کە تا ئەوکاتە نوستبوو لەدەنگی کۆکەی کورسیەك خەبەری
ئەبێتەوە"
کورسیەکەی سەرپەڕ: "ڕووئەکاتە قەنەفەکە"
ئەستەمووڵ خۆشبوو؟!
قەنەفەکە: ماندووم. ماندووم! تۆ نازانی ڕۆژی
پێشوو کابرایەکی کەتە جگە لەخۆی
فەردە شەکرێکیشی لەسەر دانابووم.

کورسیەکە: وا کازیوە خەریکە لە ڕەشایی شەودا تاڵە
زیوینەکانی پرچی خۆی وردە وردە بەر ئەداتەوەو لەپاش
تۆزێکی تریش بەدڵنیاییەوە پەنجەرەی هەتاوی ڕۆژێکی
تازە ئەکاتەوە. من یادەوەریەکانی خۆم بۆ گێڕانەوە. شەوی
داهاتوویش گوێ لە برای ئازیزمان کورسییە سنەیێکە
ئەگرین. من دوا قسەم ئەوەیە وەسێت ئەکەم هەر
وەختێ مردم و ئێوە لێرە بوون بمسوتێنن بۆ ئەم کارەیش ئاگری
وەجاخەکە یارمەتیتان ئەداو پێموتووە.
ئەوسا خۆڵەمێشەکەم بکەن بەسەر هەر عەرزێکدا
کە لە هەناوی خۆیدا تۆوی ژیانی بۆ ڕسکانی درەختی تازە هەڵگرتووە.
لە دواییدا سوپاس بۆ گوێگرتنتان

★

منی نووسەری ئەم دەقە لە زەمانی کۆلێراکەی
بەعسیاندا، وەکوو زۆر شیعرو چیرۆك و شانۆنامەو
پەخشانی تر، وەکوو زۆر خۆشەویستی بێدالّدە،
گەلێ گۆرانیی ڕاونراو. گەلێ پەپوولەی پاییزە،
ڕوومکردە شاخ و دەربەندی ئەستێرەکان. لەوێشەوە
وەکوو باڵندەی کۆچەری یان هەورێکی سەر هەڵگرتوو
گەیشتمە ئاسۆی هەندەران. بۆ چەندین ساڵ غەریبی
بوو بەهاوسەرم، نامۆیی بوو بە ناونیشان. هەموو جارێ
لەو دوورەوە کورسی چایخانەکەم بیربوو لەخەویشما

ئەچوومەلای یان لەسەری دائەنیشتم. خەوێك چەند
ساڵێکی خایاند. منی نووسەری ئەم دەقە وەختێ گەڕامەوە
لای شار، ئەمنە سوورەکە کەوتبووە دەست دارهەنار. بە داڵانی
ناو سەرادا "ئەی ڕەقیب" پیاسەی ئەکردو، لە حامیەیەیش
خوێنەکان بووبوون بەچرا. گەیشتمەوە لای دارهەنار. خەون
هاتبووە سەرجادە. لەسەر شەقامی مەولەوی باوەشمکرد بەبارانە
سەوزەکاندا. لەسەر "کاوە" موحەڕەم محەمەد ئەمین"م بینی و
تێر ماچمکرد. لە بەردەم باخی گشتیدا "شاکیر فەتاح" بەرەو ڕووم
هات، گوڵەکەی یەخەی خۆی دامێ و پێشی وتم: "عبدالخالق"
لەهەولێرەوە هاتووەو بۆت ئەگەڕێ و زۆریش سڵاوت لێئەکا!.
لەبەردەم ئینزیباتخانەکەی جاراندا، چوار پێنج هەزار
چۆلەکەو پەڕەسێلکەو، کەروێشك و سمۆرەو کارمامزو
جوانوو، کۆبووبوونەوە. لەناوەڕاستی هەموویشیاندا،
"کەمال سابیر" سواری ئەسپێکی سپی سەرخۆش بووبوو.
ئەسپەکە مەست و چاوی ڕاستی بۆ هەڵنەئەبڕدرا،
"کەمال"یش بە دەستێك جڵەوی ئەسپەکەو بە
دەستەکەی تریشی، ملی چارەکێکی "فەل"ی گرتبوو.
ناوبەناو قومێکی لە فەلەکە ئەداو، ئینجا نوکتە لە دوای
نوکتەی بۆ ئەو ئاپوورەیە ئەگێڕایەوە. ئەوانیش
بە باڵ و بە دەنووك و بە گوێچکە چەپڵەیان بۆ لێئەدا،
هەرا بوو هەرا، بووبوو بە کەرنەڤاڵی پێکەنین. لە
"تووی مەلیك"، پەیکەرەکەی کاوەی ئاسنگەر بەخۆی و

چەکوش و بەرکۆشەکەیەوە لەسەر سەکۆکەی هاتبووە
خوارەوەو لەناو خەڵکەکەدا هەڵئەپەڕی. بەڵام لە
هەڵپەڕکێی ئێستای کوردی نە ئەزانی و، مامەڕیشە
چووبوە دەستیەوەو فێری ئەکرد چۆن هەڵپەڕێ.
لەسەر منارەی مزگەوتی گەورە، حاجی "لەق لەق"ێکم بینی
ویردو تەزبیح و بەرماڵی خستە لاوەو کەوتە سەماو
باڵێکی کرد بە گیتارو ئیتر کەوتە موزیك لێدان. لەسەر
جادەی سابونکەران، سی چل ژنە قەلەڕەشکە،
ئاگرێکی گەورەیان کردبۆوەو یەك لە دوای یەك، عەبا و
حیجاب و پارتیۆو مانتۆکانیان لە بەری خۆیان داکەند و هەرهەموویان
فڕێدایە ناو ئاگرەوە هەتا تەواو تەواو سووتان.

هەر لە تەنیشت ئەوانەوە، سێ پیاوی ناسراوی هەمان جادە و گەڕەك، دەم بە خەندە، ڕاوەستابوون. هانیان ئەدان و چەپڵەیان بۆ لێئەدان. یەکەمیان بە دەنگێکی گڕ، قەسیدەیەکی شێخ نوری شێخ ساڵحی ئەخوێندەوە، کە لە بەیتێکیا وائەڵێ "دایگرن، توخوا فڕێیدەن بیخەنە تەندوورەوە/ حەیفە ڕۆژی ڕوون ئەنێنە ناو شەوی دەیجوورەوە!" دووەمیشیان هەمان شیعری بەخەتێکی جوان و گەورە لەسەر لافیتەیەکی درێژ
ئەنووسی. سێهەمیشیان دوا نوکتەی لەسەر مەلا دالآشێ ئەگێڕایەوە و نمرەیشی بۆ ئازاترین ژنە قەلەڕەشکەی ئەو کەرنەڤاڵە دائەنا. ئەو سێ پیاوەیش: نەجمەددین مەلای کەشتی نووح و خالید زامداری خۆشنووس و مامۆستای ماتماتیك عومەری عارف قاپ ڕەش بوون!.
لە کانێسکان، هەر لە سەرکانیە جوانەکەی، لەناو ڕەوە

کەڵ و ئاسکەکاندا کێم بینیەوە؟! ئای خودایە! خۆ ئەوە
"نوری حەمە عەلی"یە، ڕانکوچۆغەی گوڵی ژاڵەو،
پشتێنەکەی لە گێلاس و سەروقژی گوڵەباخ و جووتێ کڵاشی
هەورامیش، کردبوونی بەسەر پێوەو، ئەویش هەر سوور!.
کەباوەشمان بەیەکدا کرد هەزار پەپوولەی ڕەنگاوڕەنگ تێمان
ئالآن. ئای نووری گیان! سەرتاپات سوور ئەچێتەوەو
بووی بە یاقووت. لەکوێوە بۆ کوێ نوری گیان؟! نوری
وتی: لە نادیارەوە بۆ نادیار، بەڵام تۆ لەوەیان گەڕێ،
باشبوو دیمیت، پرسیارێك هەیەو شەوو ڕۆژ هەر لەگەڵما
ئەگەڕێت و ئەویش بۆتە مەراقێکی سورو خەوی سورو
لە سەرما ئەسوڕێتەوە. پرسیارەکەم هەر ئەوەیە: بۆ منیان
کوشت؟! بۆ؟ بۆ؟ بۆ؟ من خەریکبوو شتێك بڵێم. لە پڕێکدا هەرچی
کەڵ و ئاسکەکانە هاواریانکرد: غەدر، غەدر، غەدر

ئیتر هەموویان لەگەڵ "نوری"دا وەرچەرخان و
ڕوویانکردە ناوگردان و لەچاو ونبوون!
لەسەر جادەی سەهۆڵەکە، چاوم لێبوو، سەروەت
سەوز و دوو تاوس و توتیەك و دوو سێ ئاسکی ڕەنگاڵە،
"ۆرك شۆپ"ێکیان دانابوو بۆ قوتابیانی قوتابخانەکەی
"لەیلا قاسم" و فێری وێنەکێشانیان ئەکردن. دووراودووریش، چاوم لێبوو،
"سەلامی مەلا سابیر"یش لە قوتوویەکی نەخشیندا نوقڵ و شیرینی ئەگێڕا.
لە خوارەوە نزیك مزگەوتی خانەقا، سابرێنێکی چەك بەشانیان

نیشاندامو، وتیان ئەمە لە خوتبەکەی ڕۆژی جومعەی ڕابوردویدا، وتویەتی هەرچی ماکەوو هەرچی مریشك و کۆتری مێیە، ئەوانەی دەنووك سوور ئەکەن، قاچ و قولیان ڕووتئەکەن و کراسی درێژی پەڕلەپێیان نە پۆشیوەو وەك عەلەشیش مانتۆکانیان لە بەرناکەن، هەموو کافری موتڵەقن، مەلا سابرێن لەبەردەمی مایکرۆفۆندا، فەتوایەکی دەرکردووە، خوێنی هەموو ئەو قومریو کوکوختی و بولبولانەیشی حەڵاڵ کردووە کە سالۆنی قژبڕینیان کردۆتەوەو یاخود هێلانەیان نزیك زەنگی کلێساکەی گەڕەکی گاوران و لەسەر بورجەکەی داناوە.

هەر ئەو ڕۆژە چوومە بەردەم چایخانەکە. چاومگێڕا، کورسی تازەی زۆرم بینی بەڵام کورسیەکەم دیارنەبوو. سۆراخمکرد. شڵەژابووم دەرگای چایخانەکە وتی: تۆ بەشوێن کێدا ئەگەڕێی؟! وتم بەشوێن کورسییەکی ئا لەو جۆرەو، قەنەفەیەکی عوسمانی و، کورسییەکی خەڵکی سنەو نایانبینم. وتی کاکە تۆ ئەڵێی چی؟! لە گوێی کام گادا نوستبووی. زۆر دەمێکە، هەشتاکان بوو، وەستا ئەو کورسیە و کورسیەکی ترو قەنەفەیەکی عوسمانی، بەخشی بە ئاوەڵزاواکەی خەڵکی دەوروبەری کفری. بەداخەوە جارێکیتر ئەو کورسیانەو قەنەفەکە بەدووچاو نابینیتەوە! بەداخەوە ئەوانیش لەگەڵ مام وەیس و میمکە

خەجێ و، ئاوەڵ زاواو، گۆرانیەکی عەلی مەردان و جامانەکەی خوداداد
عەلی و چاکەتێکی "ئەڤیری"دا. دوور دوور، دوور دوور،
سەر بەرەوخوار هەموو بران، ئەنفالکران!
چاوم لە خاڵێکی ڕەشدا، چەند چرکەیەك
بوو بە پەڕەسێلکەی قەتیس.
ئەو وەختەی سەرم هەڵبڕی
پەڕەسێلکەم بڵند فڕیو
لە تەختایی ساماڵێکدا هەورێکم دی
کە لە شێوەی "کورسیەکەدا"
هەمان کورسی
نزیك بە بارەگای خودا، دانرابوو
چاوەڕوان بوو، بە ئێجگاری
ئازادیی خۆی بێو لەسەری دابنیشێ.

سلەیمانی
2005/5/26